

S.(175)

3 JAN 1939

3/26

K34/26

calc. 37 pp typed prose
+ 16 pp typed directo

53 pp

some prose not much
good. Res quite good.

E.4

Ditaba Tsa Sethšab
Sa xa-Mamabolo

Ka

U.N. Shai Ragabaya

Hasekwala school
P.O. Segapye
via Pietersburg

s(175)

- 3 JAN 1939

K34/26

Indexed

1
144.

Lenaneo la Koxie ts'a Xa-Mamabolo
(Genealogy.)

Mamabolo a ts'wala Seolwana
Seolwana a ts'wala Ramohubidu
Ramohubidu a ts'wala Lekau I
Lekau a ts'wala Mokacotkopela
Mokacotkopela a ts'wala Mohlauone
Mohlauone a ts'wala Maribe
Maribe a ts'wala Morwamantsi (Lekau II)
Morwamantsi a ts'wala Sesouai.

Le xe xo sa Tsobye Xobane nena ba
Xa-Mamabolo retswa kae pelexa ye re
dula Bokxalaka, feela xo ya tsobya
Xobane re Ts'wa ^{pele} Xa-Bokxalaka re le
sethiaba se too le Bolobedu Ra pihla ra
dula Kxaupsi le Nokxa ya Lethiélelo Kua
Iswetla. Re nile xe re namela dithaba ts'a
Iswetla, Molobedu gena a dipota ka thotio.

Ra re xo tloea Lethiélelo, ra ya xo
dula sedibeng sa Mokacotkopela Kxaupsi le
thaba ya Moloköbyé. Ke mo ngwamwa

wa Mamabolo yo moxolo yo ba rexo ke Lexwete a ileng a boela Izweta. Le lehono o sa dutae xona thabeng ya Lexwete ye e theletoesco yina ngwa wa Mamabolo.

Ra tloxa Motxotonyana ra ya Byatladi. Ne re le Byatladi, Koczi e be e le Seolana. Morwa Mamabolo ^{eo moxolo wa} ^{wa} Kaswe 'Lexwete' a Xometsesco Izweta. Ne re tloxa Byatladi, ra Kaaoxana le Kscopa le Natabeta a Mamabolo le Madixa le Moxsawa, Ra ya ra dula Lethiteli, Ke mo re thomileng seretse se se rexo

Kolobe e tsu Tovasco Lethiteli le se meetso le atsa Madiba.

Mme xe re tloxa Lethiteli ra tsua ka fate sa ^{Japela} ~~tapota~~, xo tloxa mo ra ya ya Mongatane. Xa isia isia le xe xo sa tsbye xobu ke xa kae ba tsua dira ba thona ditxomo ba tla ba bexa Mongatane.

Xo ale xwa tsotsa kxanpu masaseng avona bina ba Niamabolo a ba Mongatane) Kaxobure e be e xe re ba xa - Mamadi ba thopile ditxomo, Morwadi wa dira a

175

K34/26

setke a botia Koxi Xore dikxomo di thopilwe.
Ke ba xa-Mamabolo; Kaxobane ba be ba
lebeletsie xo putawa.

Biyale ba xa-Mamabolo baile ba botia Seolwan
taba yeo ya thopo ya dikxomo. Ke mo Koxi
Seolwana a ileng a la ya // bana laxwe
a re: "Xe le baile habanong, le re xe le
yo filakana le dira le baile nthaxo xore
bana s- Mongatane ba live le Manaba ba
nnosi. E tla re xe le bona ba thiaba, le tene
~~habanong~~, mme le xe xe le fentse, le reme
dikxomo, dinaka le mesela, Xore
Mongatane a tle a bone ka noti de ba
Nganga. Mme ba ile ba dira figalo, ba thopo
dikxomo ba di remile mesela; ba di vera
Mongatane. Katiati leo Mongatane o ile a
ba putra a ba a nthia mosadi.

E aile xe ba goetse xae, ba botia
Seolwana ka mo Mongatane a ba putseeng
ka xona, e ka mo ba filweng mosadi.
Banna ba xa-Mamabolo ba dula fise, ba
vera taba yeo, mme ba bona xobane
Mongatane o vata xo la pipetse koxi bya

bora, mme ba nera xo tloxa; mme ka motkawa o byalo ba tloxa ka xo thöaba, ba thela nota ya Lepelle ba ema ka mots. Enile xe ba xa Mongatane batsoxa ba hwetoxa ba xa-Mamabolo ba thöabilo, ba ba latela. Ba nile xe ba bora ba xa-Mamabolo ba thetsie nota, ba ba xomela, kacobane e be e le molao wa Ba ba Bassa iwa xore xe mtho a thetsie nota xa a sa bolawa. Ke mo xo tswelotexo sereto se se rexo: "Mopedi, Mamosima lisapa ~~Motaka~~"

Ya ne ka xe Motkalabye a setse a toofese, monwa wa xaxwe Ramohubidu yo a leng a nwala dire, af thoma xo eta sethiaba pelle, xo se tlosa noteng ya Lepelle xo se issa Thoto, xe ba fikla Thoto ba axa Xoma.

Kadaka la phito e kxolo tua Thoto ba ile ba tloxa; Ke mo xo tswasoco sereti se se reng: "Thoto xa mmatsatsi la xo fika mascola li marope"

Xe ba tloxa Thoto ba tla ba dula Monokaneng (Mphoxodiba) ba hwetoxa Thoma.

134/26

Xe ba dutse le Thema basiwa dira xo
 yo thopa dikxomo ts'a Makxalaka, ba be ba
 le ka tlae xa-Thema. Le xe xo sa tsibye xo
 ne ke xa kae, xo tllle tratti le longwe le
 ba ileng ba yo dilakela. Mme e nile xo
^{xe? xo?} dikxomo ts'a Makxalaka di sa tla noteng
 ka pila, ba xa Thema ba lapo, mme ba
 xa-Mamabolo ba sala ba laletse. Dikxomo
 ts'a Makxalaka ts'a tla noteng xe letiatse
 le phinima ~~mme~~ ba dithopa. Xe ba dithopile
 ba seke fua di ixa xo thema, ba diisa
 moheng wa xoxena wa bona.

Xe Kxosi Ramohubidu Mamabolo a bona bo
 ts'ena le dikxomo a ne xo morwa waxaxwe:
 "Lekau, le diretseng le ts'a dikxomo ts'e laseto
 la diisa xo Thema" Lekau are: Ke kabaka
 la xone ba xa Thema ba ile ba tloxa
 mola ne di laletse. "A ne xo baswa basaxwe
 tseyang Kxomo ts'e le di isengi xo Thema"
 Banl xo yena; Kxomo ts'e ne tla trea basadi
 ka tiona". Mme ba xa-Thema se ba etiwa
 Xone dikxomo olipitile, batwa ka melano,
 "Mme xe ba fikla xo ba xa Mamabolo ba

boleisana ba sa kwane, balwa ka dipatla e se beng tra Marumo. Mme ba fonya ba xa-Thema, ba thopa le dikromo tsela ba bese ba loba ka tsona. Mme xe ba sa Thema ba xakilwe ba sa tsobe mo ba ka yang, Mohumadi ngwana Matxota, a tsowa a swere Mosetsana ka seattle a ne: "Ke yo kxopela dibete tra kaomo ts'e dikkabang xa-Mamabolo". Mosetrana ye e be e be ~~Mosadi~~ waxaxwe.

Xe Mamabolo a bona Thema a loba ka mosadi, a nthia dikromo ja Mongwala, mme ba hura ba kwana. Thema a thoma xo ba ka tlase xa-Mamabolo, mme ba dula Monokaneng baka le letalele. Thema a le ka tlase xa-Mamabolo.

Mowu Ramohubudu, Lekau a tsia fuxii mme xe a dutre setulong sa Porena a tioxa ~~ja~~ ^{Mahlalwe} Monokaneng a ya ^{tsi} tsicana mo e leng badimong ba xa-Mamabolo. "Ke xone mo manena a xa-Mamabolo a bolotwang xon" Lekau o ile a hura libata letalele kudu kua. Kowane, purong ya xarwe e se kwa ba le dintoa, se se beng se felase

la thswemya e be e le komelilo Kamabaka a mangwe. Oile a tsopalela naxeng ya B.yatladi, a bea a bwela xona le yena ba moisa badimong ba rabo.

~~Monwa Lekau, Mokxotxopela a tsa setiso sa bonna Kamorako sa leku la tataxwe. Le yena oile a buia lebaka le le telele, le xe madulo e be e se felo xo tee kua B.yatladi.~~

~~Monwa wa Mokxotxopela e be e te Moklaume. Le Mokxotxopela a faletsé, Mamohlaume a tsa boeski, le cena oile a buia lebaka le ketelele. Le xe xo ra tsobye se & se dinceng dinesileng puuong ya xaxwe oile a bea a falala a lexona B.yatladi le cena a bolokwa badimong.~~

Kamorako sa leku la xaxwe Monwa wa xaxwe oile yo ba rexo ke te Manibe oile a tsa setiso sa bonna. Puuong ya xaxwe xo kile ke dintwa tsé rne. (1) Ya Macadimana, no ntweng yeo xo de xona le moxale yo mongwe yo mosga yo a bexo a bitswa. Makscobe Mamabolo, ke

Ke yena yo a bero a phaxame kudu
 sethiabeng sa xa. Manabolo kabata la
 hotale bya xaswe. Senetso sa moxale yo se de se
 ne:

Moxwa mmangweli a tsöpeng,
 Matascatosca a Maroba,
 Hako se menanedi ya Marumo.
 Komotomo a bo mmamoribudi,
 Lehlabitwe rho lepharomosca,
 Madi a eli le naka a sebete.
~~Makomotane a mnyadikhetulu.~~
 Moxale yo. Matkobe o be a tsobesa kudu
 Vape manaba Kamotse a bero a yo hula
 ka - Manabolo, ba be ba tsota Matkobe.
 E nile ka xo tsoba xobane xo Matkobe af
 sa phela, ba ka setse ba hula Manabolo,
 Ke mo Maxadimana a i ling a lebanthsa
 ntha ya Matkobe lone a mmolaye. Matkobe
 xe a bona fso, a betsi, a tsotsephla
 Matkopa, Manaba a o wela xodimo ka
 maromo, ba ne: "A o wa!" "xa se eena"
 ba ne: "E tiwa!" a ne: "Ke ya tawa

] 75

~~sitting~~ marumo a lena xa bolse" a buia
 a nthša seserwana, e nile xe ba khaba se
 řewana ka marumo, Matxobe a tšwa a
 thšaba. E nile xe a ne ke ſokla lefaro
 monna yo mongwe a mobhaba nlo ka
 lenumo. E nile xoxe Matxobe a ba phonyoka
 Maradimana a thšaba ka xo tsiba xobane
 moxale o tla ~~boyo~~ ka pefelo e fredo a
 tla a ba fetša.

E se yena kooti Manibe, xo bille le ntwa
 ye ngwe ya boboli (2) ya Maradimana ka
 lora le baka leo xo bille le moxale jo
 mongwe wa xa Mamabolo yo a besco a
 bitswa Manklane; sereto na xaxwe se re:

Manklane wa xa seakhabuka,

Iou ya Maradimana,

Tau e tswaletswe lebatantweng,

Ke ya bo sepe le Maphatela.

Badiši ba yona xa ba e kemoxe

E tsiba ke eena monge Mamohlaume

a Malesela.

Mo ntwing ye Manklane o ille a fetša
 batho kudu ka selepe. Maradimana a ille

a thiāta a fonywa.

Xe na mo puāong ya Maribe xo bille
le ntwa e ngwe ya boraro, ya xore ya
lwewa le ba xa-Molepo. E be e le
Kabaka la xore masoxana a xa-Mamabolo a
ile a tiwa lesolo la xo yo traora,
mme mosoxare xe be lapile ba ya ka
nokeng xo yo klapa mmele mebelo Kxampi
le mellwane ya xa-Mamabolo le ba xa-
Molepo, ka nokeng ya Moklopene.

E be e xe tamella xe ba bona ba xa
Mamabolo ba bona mo mellwaneng ba
ba le pelaelo. Mme ka tātā le o ba
ile ba rera xo ba bolaya. Ke mo ba
ileng xe ba huetā ba xa Mamabolo
ba klapa ka nokeng ba ba wela
xodiso ka dithōsa ba ba bolaya.

Ya ae Kaxobane masoxana a xa
Mamabolo e be e le senipana ba thiāta
xe ba fikla xae ba titā besa kaxi
diva tria laolwa xore ditēwe di ye
xa-Molepo tōa fikla tria ema xa-
Molepo jelo mo ba rexo ke Schabbāsathu

E nile ka lebaka la xe dikxono di etewa xo ya phulang, ba xa-Mamabolo ba ditshopa ba dula natio Schlabammathura. Nme badisa ba dikxono ba phalaleka Motseeng xo yo batsebisa. Nme ba xa-Molepo ba ts ea masumo ba tla ba hlatana Schlabammathura le ba x-a-Mamabolo.

Nme e nile xe e hlatane le ba x-a-Molepo, x wa t iwa moxale yo mongwe wa xa ~~zo~~ Molepo a suese palla yo a bitawang ~~zo~~ "Motxotle waxa bo "Mafnapanéna". E nile mola e swarane Motxotle a t aena kaxare ~~za~~ dira ts a x-a-Mamabolo a nyaka moxale yo Mongwe wa x-a-Mamabolo go a kero a bitawa Mamothama. E nile xe a ni: "o kae?" Mamothama a re: "Ke moro" a fofela Mamothama ka palla a minetha ka palla x abedi a bea a modudisa fase. Mamothama arthia lenum a bea a le ~~g~~ Burseta, a nthia thioea a Mohlaba mpa x wa t iwa

byalwa. a o theta are:

"Morwa ~~selkati~~^{Seplatto} ka teng ke leopè,
Ke thuri ya Motse wa Byatladi
Seliki sa mmangweti."

Kaile ba fonya ba xa-Molepo ba thopa
le dikromo taa bona.

Dira di be nweli ke morwa wa
Kcosi yo ba nepo Lekau II ke mo
xo tsweloxo sereto se se rexo:

Sekwala xo s'nyana o thaxa,
Ke thata ~~et~~ ya xo alia e axa Mosabutsi
Ke tlweli ka axela, Mphoediba,
Ka noteng ya xa-Molepo.

Mo puuong ya Mambe xo bille le ntwa
ya bone e bileng yona ya ya Mafefo
Xo ile xwa tla Macadimana*. Ba xa-
Mamabolo ba ile ba tsala xobane ba
etla, mme ba itokisetra bona, ba tla
ba xahlana kxampi xa leoro. Eile
ya ba ntwa e kxolo kudu Macadimana
a ile a bolaya batlo kudu a bea a
thopa le Mosadi wa sa Mamabolo, ba
xa Mamabolo ba busa ba ba amora
(* Maadimana ba ga 'Mafefo')

cena. Oile a tōea ke monwa wa Kxori yo ba neto rexo ke lekau. Ke mo Maxadimana a ileng a thōaba a fentewi.

(Mola ntwereng ya xa. Mamabolo ke ba x a -Molepo xo ile x wa bolaua bixale ba babedi laxa Mamabolo maina a bona sia Maphompha - le Tsatsiphirima)

10 mo Maxadimana a ileng a nera xo chika Mamabolo, taba yeo ya sethiko. Mamabolo a e -tēba. Ke mo Mamabolo aileng a thōabola ka xa-Makoba le dathāba sa xaxwe.

Xe a dutē a le ka Bopedi, Maxadimana a tswa xo ya xo hula Matebeleng.

Matebeleng a ile a ~~tēba~~ fetšā

Maxadimana kudu. Ke mo ba xa-Mamabolo ba ileng ba boyo ba tla ba axa Byalladi.

E nile xe lefase e le ūbe-ūbe Monwa tē neto Marie yo ba rexo ke lekau a tla -Bopedi xa-Makoba a tla a axa Byalladi mo ba rexo ke

Koxwara (Bengvlei) ^{K3 4 / 26} ~~mokxalobz a~~
xa a duia ~~xa - Rakoni~~ Spitzkop
xa Rakop (Spitzkop) ~~Spitzkop~~

~~Seveto.~~

~~Sekto sa Koxi Manibe xe a dutie
 a busa se se:~~

Penella malesela motho ya senang
 Pelope Morita, Bapelope o di yo mutwa.
 Monwa Makcano xomele maxole,
 Molato wa Kromo tieno o verile.

Kamoraxo, ya, Gobapa le le telele, Koxi
 Manibe a trifala byale sethoba/ sa

~~Bana ba ra teka a kwele baneng?~~

~~Xe o hula a baedja kileleng?~~

Ntisa Kromo o xomele ditloolo,

G xomele Mokxadi le molatola.

Kamoraxo xa libaka le le telele Koxi
 Manibe a trifala byale sethoba/ sa
 etelelwa pele ke monwa wa xaxwe
 x ya ba rexo Lekau II. O le a nafela
 a e ya xo tataxe xe a nyakesca. Xwattla
 Kwa tla ts tsatsi le lengue le a
 ileng a nyakesca Kwa xa mokxala
 bye. Lekau II a ya le Malone a
 xaxwe Maxadumetza, mme xe a fibla

175.

K34/26

a ya a tēna ka lēsoro a bonanale tataxwe. Mme ba phetha merero ya bona xore a ye xa-Letewalo.

E nile xe a laelane le tataxwe, a re ke tēwa ka lēsoro, la xo tawela ka kacorong, bana ba mmanc a re ba moswara. Maina a bona sia ke: Mantkeng le Seripa le Perexi, ba rata xo motkoxka ka matowa xore ba mndae 'Mme ya re Kasobane o be a na le ~~matola~~ Maatla xo ba feta, batho ba bona se bareng ba se dura, motkosi wa lla.

Koxi manibe a tōwa a ~~zocletaa~~ a re: Ke bana ba bo mang bao ba ratang xo bolaya ^{nqwanaka} ~~ngaraka~~? Mantkeng le Seripa le Perexi xe ba ekwa metkoxi ya batho le motkacabye ba thieba.


Lekau II a zonela ka xac xo papax a fibla a re: "Tate, a xac ke ~~ga~~ sa na tokelo ya xore ke the xo wena x. c phetha ditaba tā xaxo na? Papax a ftole a re:

" Xaxo na e mongwe yo a ka phethaxo ditaba tsaka xe e se wena' Lekau II

a xomela xae kua Kxwara. Xe a
Xomela xae, Moksalabye o ilo a mofa
kitho ba xo moflesetsa.

E itae xe ba le teleng ba xallana
le batho ba ba tswang Kxwara ba
swere manuso, ba phalala mokoshi waxore
Lekau o bolaiwe. Byale Kcosi a re xo
bona. "Xomang, e se ka hwa ke xora.
Nna xe le mpora ke le byale e bona e ka
ke pheditsae ke ~~ding~~? A le bona xore
ke pheditsae ke xora manuso a alena
na? Lesetke la tsena ka Motseng wa
tati ka manuso?" Xe ba ekwa Lekausi
a bolela ba xomela xae nae.

Banna ba ilo ba boela xae ka
Pofelo e txolo ba setke ba rata
xo khelotsa seo Lekau a se botlang.
Ke lekhla ba banna ba botxa Lekausi ba
xe: "Bena o bona xe o se na bana,
byale o thobata xe bana ba xena ba
thema dithswene. Xe ba ryalo ba
itotisetra xo ba amoxa Moksalabya.
Mme ya re ka xobane ba be ba swere



Mosilō wa xa leimetša makale,

Phata ka lala a xa bo Mmakhabane,

Phata ka lala se tlalle malao.

Lefaba ke ile ka röbula,

Letladi le xona ka röbula;

Mosilō a bolaya tlou selemo,

A ſitiba ba xabo xo nthau letšema.

~~Mosito e be e le makonana e mosilo wa
xa Mamabolo; melfeng ya xe so busa kxoxi
Lekwati o be a phaxomisitsewe kuden habata
la voxale bya xaxwē.~~

Se a trebyaxo kuden ka zona ke scole o-e.
ile a bolaya tlou da ile xo tsoma, ke mo ba
ileng xo e bolaya banna ba tlala makoxosi
wa sco tlosa batho mašemong more yo
swaella dimano dimo dinamo tia tlou.

Narum, ba xa Mokalabix ba tsea narum,
 mokoxi wa lla, ba blakana sebakeng sa
 ka ntle xa traõõ. Ke^{mo} xo bolailweng
 Mokale e mongwe wa xa Lekau yo ba
 nis resco ke Mosito, oile a bolawa le
 banna ba ba selelado gena ya ba wa
 xo ūpase.

Xo thoma ka ~~lora~~ tetotai leo e bille
 xo kxaoxana xa ba xa Mamabolo ee ba
 bo - Mamabolo ba babedi, Sethraba sa
 xa - Lekauii Mamabolo le ~~le~~ Naantwengi
 Mamabolo. ~~Seeto~~ sa Mosito.

Lerita Sa Babedi

Le xa xo le byalo xo fikleng xa
 Makxowa mono. Ke xe sethataba sa
 xa Mamabolo se sa swarane ka fase
 xa Krosi Mambe, xobane ba fiklile lebakeng
 la xe xo wela moroto wa Madingwana
 e he e le Moroto wa bodika.

E he e ne ice batho ba bone Lekxowa,
 ba anexela batho xone ba bone ~~le~~
 Lekxowa batho ba re Malo! lebone nte ya

K34/26

1. ~~Yò se dice, patang Melora. Le fahloelang. Ke xoe e ba pata melora ba e tlotse mening ya mabla.~~

E bille xa pilla ntwa ya Sekhutluni le ~~Ma~~ Maburu Boxosi bya xa Mamabolo bo za swarane mme Kamorao Makroa a thoma xodira mesomo, ke mo e nlung le ba tsena sethsabeng xa xa Mamabolo, ba fa kaosi ditkolobe xoe sethsaba se di dise. E xe difépa ~~ka mabell~~ le manoko ya sona Ba be ba ~~somita~~ boroko kua xa Molelo mo ~~ta~~ Makroa a ~~oco~~ a dutse xona. Ba be ba epuwa ~~mekoro (arrow)~~ le xa ba dirisa ditkolobe mons xae Kxwara ('Bergvlei') kua issa-issa Makroa a bla a faxola ditkolobe, mme ya re Kasobane sethsaba sa ~~xa-~~ Mamabolo se be se sa cui ditkolobe, bathoma xo tsota ka xobona Madi a ditkolobe a falala naxeng ya lona, Kasobane ke ba bina kolobe Ba xa-Mamabolo ba thoma xo lessa ditkolobe kua lesokeng, Kasobane e be e le tse ~~tsu~~ tsu dints'i. mme e ne ka

175

K34/26

19

Xobane ba be ba ſielana, xe e mongwe
 a be a ka leſa xo ya Modirong e le
 lebaka la xaxe, o be a ſolwa ka xo
 patlamiswa. Le xe motho a be a ſentte,
 tholo ya xaxe e be e le xo patlamiswa
 ka lepania la dipitti.

Xwa tla lebaka les Matxoa a ileng
 a tla xo lekolo ditkolobe tsela ba rexo
 ba di cise, ~~more~~ ba hwest'a dipalakane,
~~Matxoa a~~ ~~lefelwa a~~ patlamisa kcosi.
 "Mme e be e re Kaxobane banna ba be
 ba fela ba bethwa, ba ba lekacopole
 ya xone ba thabba. Xo be xo na le
 Monna yo mongwe yo Makolo yo e teng e
 le letsao la kcosi yo a beso a
 fitawa Makio Mantloko. E be e re xe
 lehdaoa se re a re tloeng a ne:
 "Mohlabanila setwala a se sweta ka
 Moxao". Bgale e nile xe ditkolobe di
 sa bonale Matxoa a swara Mantloko
 a mmetha, bane; "Batho ba ba dira
 ke wena". Ke mo a ileng a:
 dumelana & batho ke bane a re

thabeng ke mo ba ileng ba khudweca xa
Masetla "Polisi"

Mokxalabye yena oile a sala a
dutse xa - Rakopi Spitzkop le sethsaba
sa xaxwe. Byale sce Lekau a dutse Kopedi
le sethsaba sa xaxwe, xa issa-va
mokxalabye a pa xo kwa photolo lesco
felelwa ke maatla a bitaa Lekau II.

Mme Lekau II a ya xo yena. Lesco xo
be xo boifisa a kastlelala. O ile a
dula nae matotai a maledi, a toxoa
a tloxa, mme xe a bostie xae a
seso a fetsa matotai a maledi.

Mokxalabye a hwa. Enile xe sethsaba
je tla tsiba xwa direxa moholo xo
lemiwa thremo ya krosi. Lefsiwa le
lexolo le ile la theoxa thabeng la
wela bodibeng.

Monwa krosi oile a leva sethsaba
Xore se ye xae. Mme ka le le flattamaro
leo xwa tawelala banna ba ba tliem
xo besca Lekau II. Si lehu la Mokxalabye
sethsaba se ile sa nera ka maatla

175

Xone Lekanu ke koxsi. Le xe ba be ba
 za kwane ba ile ba dumecon
 dumelelana score Lekan ke koxsi
 Kamorao xa libaka le itt letolele.
 sethsaba se ile sa iketta kudu, sa hina
 dikosa xo be xo na le kosa e ngue e
 e bexo e bitswa ~~mambelloang~~. Kamoraoes
 xo ile xwa tswelela ~~bwetsi~~ byo ba bo
 bitsaxo monokhole, mme xi bo fute, xo ile
 xo Nwa tsoxa ntwa ya Mapuru xe a
 thile xo hula ba xa-Lekan Mamabolo
 Koscobane ba be ba xe ba fute mabati a
 bona a ba bexo ba a sotie ka
 leteng. Baile ba boloya batlo ~~kudu~~ xona
 mo kea ditanya ba thopra dikromo le
 batlo, ba bangue ke xona ba bonola
 xona byale e sala ssola ba thonyar
 mme ba setet ba tsotet.

Kamorao xa mo xo ile xwa
 tsoxa ntwa ya Maporo. Maporo a ile
 ke a tswelela metkosi ya klabya
 mme diva tsia tsiva xo yo flattana
 natto Noteng ye bitwang detritile xe

22

175.

K34 | 26

ba swarane, ntwa e le ya ts'a
mabatai a mabedi le maixox a mabedi
Mo ntweng yeo xo be xo na le
Moxale e mongwe yo a bxo a bitswa.
Motxobola. Seneto sa xaxwe se se:

Motxobola wa le
Mathisa ditlou,
Nohlankha wa bo Maletšoelle.
~~Baile o ja patse~~
~~O tla thsäba dinare,~~
~~Bgale ke le mathisa ditlou,~~
~~Ke letséma balutse~~
~~Xa e na metshiti -~~

Ke llou lelotswana,
Ke letša ke rapa letséma balutse;
Ba ntumets'a ba se ke ba nkxana.
Ke hlabise letsémetkope thsototla,
Ke etšša ba xesu mexotare
ya notka mphloxa selemo.

175

nile Kaxobane ba xa Mamabolo habe
 ba se nene ba kxaphile ~~ta~~ Mapono ba a
 ratokotse kua, ba a thseditse notka ya
 Lethitelle tswa tlwala xore ba xa Mamabolo
 ba ratkile Mapono. - Dithsaba tra bo
 Letewalo tra nyatse Kaxobane di be di
 tsheba lo nyenyane bya Mamabolo, e ne
 e se ne Mapono a boyo.

E nile Xe Motocosi o lla ka xare
 lla sethsaba, Kaxobane ~~Mapono~~ e be e le
 sethsaba se se tsabexang Kudu, se
 sethsaba sa tswa se xopotsi dibong
 thabeng ya Makalantwe. Tsating leo
 dira di be di rwele ~~te~~ motxanana wa
 xa ~~ta~~ Mamabolo go a be a bilswa
 Thiarapana Morwa Makobie Mamabolo
 e le xore Kxosi fekan a Molaelte
 xore a swarele sethsaba Moraso a
 se ke a sefisa ~~ta~~ ntli ntwang Kaxobane
 dithsaba di be di nyaditsi.

Xo na mo thabeng ya Makalantwe,
 dithsaba le tra Maxosi a mangue
 di be di tletsi e le dira, Mme

175

K34/26

Mapono a fihla a ema kxausi
 le thaba, oofchel xophlela xe a
 huyelela Kamotka. A ile a fihla
 thuba mollo-o muie wa ona
 o ileng wa rotorela xodimo-dimo
 mo sileng xe o thorela fise wa
 apanetsa thaba e tletseso batho
 mme e xile xe o apanetsa thaba
 yeo, Mapono a fihla a namela thaba
 ya ba ntwa. Mapono a ile a fihla
 batho Kudu, mme a fengia mme
 ba xa-Mamabolo e se xwa botaiwa
 le o tee wa band, Kaxobane baile
 ba phefisiwa.

Mapono a ile xe a feta a thopa
 morua wa Kxoxi go a bituusao
 Khuibidu go a huelseng As Ponong
 Kamorasco ha moune ex le xo sa
 dutswie; le xe xeo sa tseng
 dintwanyaria dibile Xora.

Kamoraxo xe xo dutse lo dutse
 xava tsevela Malwetsi, mo setsoaba
 ticosi Lekauⁱⁱ Mamabolo se ieng

175

sa fela kudu ka Bopedi. Mme ba ale ba nera xo cloxa, ba cloxa ba tla ba dula Kaokong - nadi e e bitswaxo "Doornfontein" ba jihla ba dula xona. Go seto xwa is a sebako dira toa ~~Nicosi~~ Nantkweng^I Mamabolo nqwanabo ~~dikau^{II}~~. Ba twa ba hlakana temo^g ba swarana e le xone ba te ba setse ba bolaille motho yo mon gwel wa ~~Nicosi~~ ~~Lekau^{II}~~ - yo a bitswang ~~Masekamisa~~ Mamabolo mwa Matlakabe Mamabolo; ya swarana ka maatla.

Moseletsabeng sa xa Lekau^{II} xo be xo na le mosale e mongwe yo a bexo a bitswa Ntsi dedixa a thunthisa moxwera wa xaswe letsoxo ka se thukya, Kasobane e nle xe ba yo hlakana, Matlakota lehxangane a re: "Ke wena Ntsi?" yo la a re "Ke nna" a re: "Xo lotile moxoraatia" Mme xo tho fao Matlakota a tsena sethosca Ntsi' a montsa Montsa,

26

175

K34/26

A tsena no se sangwe Ntsi a
Monthsa; O nile nile se a re ke
tsena sa boraro, Ntsi a mo remia
ka selepe a mmolaya. Ntsi

Ntsi e de e le monna yo
bosale sereto se a tsibyang ka
sona se se.

Ke nna ~~Ntsi~~^{Ntsi} ya Malau
Mankororo.

Tra nipa motho ~~motokotlo~~
~~etso~~ Hloko a e sia Karanabhalerwa.

Ke Kacati se xaxaxata ^{a xa} ditska,
O se xale kude

Wa tlo thosa ditlou.

Siping le letala la xa Rakungila
la Masekla a nthwanyane
Maditwa ke le Boditse

Ke se ~~le~~ Bopedi

Ke ne ke Monase,

La se ke la re ^o ke Monase
Mmutla wa xa-Mmatsontha ^{sa}.

Ntsi o eme ka manwana

175

a thlaba.

I ne tshu tshu

O eme ka setwane

A thlaba tlou.

Ke motswala wa ^{mma} lehlalo sephete.

Sephodi se boyo lewatle,

Ta mma hlae atmata,

Xo notka yo sentu Mofca,

Ke Motswalana wa ca Mathsaa

C kwathile.

Ba xa Mathsaa le ntakale di Mosoxo

Leyo mpona motho ke xosipite

Mosoxadi waka Mantopele.

Ba xa-Mantwengi xe ba-bona xore
 ba fentewa ke ba xa-lekan ^{it}, ba tloxa
 ba ya xo hula basadi ba xa-lekan
 Mamabolo ka Bapedi. E be e le kaobane
 basadi ba xa-lekan ba be ba sa nvala
 thlo ya bona, ba seso ba hnyelela.
 Ke mo mo ba hweditaexo mosale e
 mongoe wa xa-lekan yo a bitawaxo
 Matheba. Je neto sa xaswe ke se

28

175

K34 / 2.6

Matheba a dinass,

Mothoko wa xa ss

Maraputsana.

14.3.39

Moale go ba ile ba mmolaya ba
ba ba thopa le barwedi ba babedi ba
Lekau^{II} Maina a bona sia Motlorka le
Motkadi. Barwedi bac ba kaxoⁱ se
manaba a florile nabo xo ba isa
moate wa bona, mme se gamoate
ba bona tana bas ba Lekau^{II} ba seka
ba tsda xobane ba tla dia byang ka
bona. Kaxobane ba ba imetse, ba ile ba
xira xo ba busetata mme ba ba buacetsa.
Ba ba brieditse Kalaka la madi a booxoⁱ.

Lempa sa Bonaro

Kamoraxo ita lebaka le letellele xe
Lekau a fentse Mantuweng xo ile xwa
ba le khutse. Feela xwa bonaxala
wine kcosi & Lixxale a be a se a
thabela pheng o ya Mantuweng ke
Lekau. Ke, mo Lixxale a ileng a
dia & selekane le Mantuweng xone ba
batamelane, xone e tle e re xe ntwa

e tsocile ba tle ba kavne xo thitka Kcosi Lekau Mamabolo. He Mo Mantweng a ileng a tloxa Majofye a tla a dula Majarane "Spitzkopf." Ka xo r'galo o be a betomeditse Kcosi Dikale. Tella le xe xo be o le byalo e se xwa tsixa Ntwa maxareny a Muxosi ao.

E nle ya re Kalebaka le longue xo Kcosi Lekau a nt'ritot boxwera, Dikale a belaela a bea a vera xo yo amoxa Lekau Koma yo ka marumo. E nle xe ba batwa diva ka marumo ba thibela. He noxdi yo a bitwaxo Mmampongwa.

Le xe xo le byalo Dikale e se a esa xo diva se a lexo a se reric Kscopolo ya scawwe e be e te xo tsia Komana & ya xa Lekau xore e be ya Xawwe, Kascobane Dikale o be a se na Komana ya boswe.

Dikale o ile a thibela batho ba ba leng ba re ty ba ya xo wela Na Lekau Mamabolo. O thibetse ba Moletsi le

Le ba Bottotwa, ka xo r'yal o be
 a nyaka xco scatela setshaba sa / krai
 Lekau Mamabolo, Kaxobane batho ba
 Lekau II bonthsi be be bo bala putu
 'mme ba ba sa swereng se xa da
 ba bona ba de ba se ba tae.

'mme ba jihla koneng ya Lekau.
 'mme ya re Kaxobane Molao wa koma
 O laela motho xoy a dine se bengba
 yona ba rexo ~~se~~ dire, Dikscale sena
 a rata xo epela ya xaxwe molao.
 'mme ka xco r'yal xo ile xwa tsixa
 ntwa ya dithupa. Ba xa Dikscale xo
 bonthsa kobane ba be ba tletse rure
 ba ile ba lwa ka dithoka e mafrika
 e xeng ka dithupa fela. Ke ba xa
 Lekau II ba bona xco lebyalo, le bona
 ba lwa ka mafrika, mme ba ra
 Dikscale ba thaba ba tlwila koma
 e la. Kaxo fenywa mo Dikscale e se
 a e ketla tra Lekau II. Ke mo Dikscale
 a ileng a thalea Morwa Lekau yo
 ba rexo Seswai Mamabolo (Jacob)

175

K34/26

Ko re ke eena a lesiteng bolwetsi
 bya setkobonyane bo ataoetsa naxa
 Kamotka, mme ba mmuso ba molefisa
 diponto tse disupaco. Mme o nle re
 Molato o yo khakkoba ke moakomedi wa
 Lekoa ya ba rexo ke Van Der Merwe,
 Xwa hwetswa xore Seswai Mamabolo xa
 na Molato, imme ~~Van Der Merwe~~ a laclu
 Koxsi Dikxale ~~re~~ a busetsi Seswai
 Mamabolo diponto too xaxwe tse disupaco
 Dikxale o sle a busetsi Mamabolo thèlètè
 ya xaxwe ya diponto tse disupaco. Ko
 tho ms ba xa-Dikxale ba ba le pella
 e kscolo, mme ba sepla ba nweli
 dithunya ba nyaka ntwa, fela ba se ke
 ba ba le lebaka le ba ka thonaxo
 ntwa ka lona

Ka lona lebaka les la moferefese ke
 re ko timela koxsi Lekau II Mamabolo.
 O be a setsa a tsopetsa Kudu a bille a
 foupetsa Pyale sethiaoa sa etekluwa
 pele ke ~~ya~~ Seswai Morwa Lekau II
 Kamoraxo xa fao ko ile xwa ba le

Solvetsi bya dikxomo le batho, Kamoraro ya ba tlala e kxolo e ba e bitraxo Nakxetxetwane. Kamoraro xa tlala xo ile xwa sexwa di naxa tra ditsosi - "Locations"

Ke mo Maxosi a mangue a nlang ke a fiwa Maduto le yena kxosi ~~terri~~ Seswai Mamabolo ba i le ba Moxopola feela ba mofa Kxoté le ^{mo}
se beng ~~Kxaufsi~~ le xa ~~E~~xa bo. Ba ile ba mofa ~~Kxaufsi~~ le xa Nakxato, 'Mme ga ne se a botia sethoaba, sa sona se na li relacio ya xore Bamuso nke ba sese Kxaufsi le xaxabo sona. Ke mo ba mmusio ba eleng ba ba feta ba le byale. Ke sona se se dipiling kxosi Seswai xore a yo dula "Gyfertwil" e lexo naxa ya Mekroa.

Monwa Lekau II. Seswai Mamabolo a ne ka xo jefelwa ke sethoaba a toa lloa kscokong a ya xo dula thabeng ya xa Kama mo ba rexo ke Gyfertwil. Dikxale le seena a flora Mphalang

a ya^{xo} dula Madulong a a filweng ke
 Bammuso mo ba rexo ke Rietfontein.
 Byale xe Lewai a le Kua Cyfertuin.
 Kua tla lebaka la xo lema. Selhsäba
 sa rexwe se rile xe se re se yo lema,
 Dikxal a ~~xe~~ xanetsa, e etswa Dikxal
 a de a duts "Rietfontein" a rala so
 xanetsa batho ba ca m amabolo xo lema
 Cyfertuin.

Lo be so se mo lebaka le a ba xanellang
 ka lora. Yane ~~Kaxobane~~ letsima le be
 le tswele, ba sekre ba kesa xo lema. Ya
 ne ka le le latelang xe ba re ba yo
 lema, ba hwetsa ba xa Dikxal ba ba
 laletse mme ba ba betha, ba ba bolaya
 Thomas Masiikinya o ile a bolawa ka
 lora letsatsi leo ke ka (1900)

Ka lora tratsi leo batho ba bolawang
 ka lora, Mong wa Nasca wa Letxoa
 yo ba rexo ba xe ke Israell-Israelsboen
 Ctle a lora le batho ba bangue xo yo
 bona xore nna e ka ba xo battiwa ka
 phojo na. Batho bas do tee le cena

Israelson ba ile ba bethwa xo flora kaffona teatsi' leo batho ba bethwang e ile ya ba ntwa e kacolo e e ileng ya lwewa matsatsi a mane mme Dokse Dokscale a fenywa.

Mo nweng yeo xo be xo na le bakkal bakkabani ba ba i pontsitseng boxale bya bona maina a bona sia: Moemela Mamabolo, Rahule Mamabolo, Sebyala Maklatzi, Mowantkwadee Moxaswa, Mai'a Ropare, Kakkare Mathosa Mathatela Mamabolo e Kicabo Seabi.

Senito sa Kicabo se se

Monotwana Monwana

Pilwana ya xo ja diksono

Tia basima.

Ke Kicabo wa sca Rahule,

Masarakanye a se duo sa Notto,

Monotwana moswana.

Ke a feta selo

Xa a se bona,

Xa a ti a se bona

Xa a ile a isa seath.

Ke petlo Malokolla,
 Marema xo ðore a xa Mmakhudu.
 Mo xo remaso monna xo ya bonala.

~~No nle xo sa li byale ntwa ya
 Nabamu le Mangisingane ya ðwelela.
 Ira ntwa glo ja di fitile, e se swa
 feta rebaka xe le tele; sethsaba se ile
 sa tlosca ~~zo~~ naxeng ya Israelsohn
 sa ya xo pula Matlaxanya "Cybertui".
 Xe se dutse sebakanyana le letete xona
 ba etelwa ke Mmadipadi Mamabolo a
 tswa "Kapa" yo a ileng a tloxa mono
 xae xo sa busa Lekau II Mamabolo, a ya
 Kapa ka maoto. Xe a tlile a eletsa
 sethsaba score se lotise thöelite xone se
 netke naxa a re: Mehling yeno nasa
 e retkwa. Ka thöelite e se beso ka
 mramme. //~~

~~Sethsaba se ile sa lotisa thöelite ka
 hlotomelo e kscolo. Ka lona rebaka
 leo mong wa naxa St. Goch a re:
 "Monaseng yatax xa ke sa nyata batho~~

36

175

K34 | 26

ba tsato bantši, ke xe a thora kosozi. Batho libona ba ile ba xasana kudu le dinasca ts'a Naburu, kosozi eena o ile a ya a dula Mmaledsa' Veerfontein. Byale sethiaba sa bona kobane taba yeo ke ye mpe kudu xe se kialakan, xape se sa dula rotie le kosozi ya sona. Ke mo kosozi le sethiaba ba ileng ba bolela le Kleinberg kore a ba rekiisetse naxa ya Dovrfontein. & mme ba ile ba e reka ka ditkte tse lesome le montso o tec le matsholo a mahlano le Masome a masoma.

Ka 1914

Kosozi le sethiaba ba ile ba hodusca mahlakoring o thle xo tha xo dula Dovrfontein. Xe e le xona kua nareng yana ka Israelsohn le Flatlaxanya ditkha tse dingue tra sethiaba di ile tra sala, xo fihla le xona byale.

Ka 1922

E nile ka bekaka le lengwe kosozi ya bona xone, xo ka ba kaone kudu ke naxa yela ya Israelsohn e ka rebekwa batho bak ba xo sala xona. Ke

K34/26
 Ke mo kaxo e ileng ya reka sepi
 sa naxa ye. ka pco. dira byalo ke mo
 yo mongwe wa sethsala a ileng a
 dira ~~phapau~~ ~~le sethsala~~ febla o ile a
 teng fenywa ke Mabatca as a a
 filweng ke sethsala

Thello ya naxa yes e bila setete le
 Matxolo a robaxo mons a tee le ^{maseone}~~sethsala~~ a
 robaxo mo o tee le lesome "E, 197-10".

M.P.M. typed
to here

end of history

Lehlohlomi

No bathong basca Mamabolo sco Kile
 Xwa ba Leprotha yo mongwe yo a bero a
 bitwa Mathudu Mamabolo. Monna yo
 o be a phela ka sco hlohlomai. Oile ka
 tsati le lengwe a tloxa xalo a ya
 ka Raphablela a na le yo mongwe
 ya ba reso ke Mehlope sco yo utswa
 dikromo. Mme e nile sei basa re ba
 utswa, beng ba dikromo ba ba
 swara.

Ba swara Mehlope ba re: Re bona tose

O tili mono ka xo nyaka mafsi" mme
ba apea mafsi ka morifi, a re mola a
bela ba mo thella ona ka xanona.
Mafsi as a te a nofisa tsia ka terg re a
luva.

~~94~~ Wmatkudu Mamabolo ŋina se
ba mo zwesa nafsi ba the ba wofurava
ba mo thukhunya seatala sa mmasoja
a filela menuna kipokha xwa
talal dinipana, ba mofesa base xo yina.
"Re seo file kxamelo ya tħora o ete
o anesca. Le mo o gang.

Thaipi

Thäipi e be e sa diwe ke mang le
mang, e be e dinwa ke bathe bathe
ba ba ithutileng yona. Mono xa Mamabdo
e be e thulwa ke monna yo a bero a
bitewa. Malema thäipi e thuen
Motscalaka wa Ramaite. Ke fëna a
bero a ya a pa thäipi kua Tswella
a tha a dia mexoma le masëka le
mefiri le dithsëka le Mapetu.

Tšianò ya se xaxesso.

Tšio ya se xaxesso e be e sepelet ka tšela ye: Xe be xore batwade ba bana ba kwane ka noši xore batwade bana ba lona ba tšeane. Xe ba kwane xo be xore batwade ba bo lesocana ba nthša diksono tra xo yo ngwala. Mme ka ba mywetše, lesocana le be le lačlwa xo ya bosweng.

~~Lesocana~~ Le be le ya bosweng, le be le apara xabotse ka tta se xaxesso. Ke xore le be le beclwa leetsé koba tšopò, mme la phathatxa kooš ya lona xabotse; la tša kotsé le lesumo la ya bosweng.

Xe a fihla bosweng o be a sa ye ka xae, o be a dula kaxong, mme banna ba lačla ba ka xae xore motšonyana o tlile. Mme ngwanenyana o tla tta ~~a~~ kwatama xabotse mme a lotša a tša kotsé yela le lesumo a diša ha xai, ~~so~~ ke motšonyana o ya tlora o ya ka xae.

Xe batswadi ba bana ba kwane,
ba bo ngwananyana ba bi ba sila
letsotso la to yo bitsa dikromo. Xone di
tle xo nywala.

Ita xoloxolo motho a be a yo tsea xa
malome a xaxe. Xe motho a be a na le
bana ba bantsi, yo moxolo a be a yo
tsa xa malome a xaxe, mme ba bangue
ba yo - tsea xo xo ngwé.

Byale sco Kscopélwa Mosadi

Ba bo lesocana ba tla romu sebaka
xa sco ipo Kscopélwa Mosadi. Sebaka seo
ke rona se se nyetsexo. Byale ba bo
Mosadi ba tla re: Kscaola thari 'Kescore
fa swanetsa xo nthra Kcorna ya thadi'
le "sepe sa Kcorna": ke xone Kcorna ya
pholo.

Byale xe xo tswele dilò tseo, ba bo
mosetsana ba tlapa; Mosadi wa lona
suwe. Byale sebaka se tla xomela xai
sa pihla sa Kscobela ba bo lesocana
xa re: "Mosadi ba re file"

K34/26

Xe ba filwe Mosadi ba bo Lesocana ba besxa Mosaté ba re: Ba xa-Semang many ba re file Mosadi.

Biale basadi ba tswa ba yo beka mosadi, Xe ba fihle ba bo mosetsana ba nthša kaono ba ethlaba ba re: "Re tlotsa ngwana matkura"

Ba mmeaya liscosong mola a tlotsa matkura ba molaya. mme byale ba bo Lesocana ba Montša ka ntu sco ba pudi ba tlona nae. Lesiona ba beba sa senele mosaxare ba be ba sevela boše Biale ba bo Lesocana xi ngwetse e tsene, ba ethlaba kaono, mme ba ič sebexo mosaté.

Poloko ya Mothe.

Xe motho a hule e le yo moxolo o be a hutswa maoč mme a robatswa ka Cebekoni, mme a lebeletswa mo a tswaxo kôna. Rena ba da Mamabolo re be re lebeletswa Bylela.

Xe motho a i li xe a chwa ya bao

Nosi, o be a seswa mesifa xore a tle a kxōnēxē xo phutwa.

Motho yo moxolo o be a ba bolotwe fēla o be a thlabelwa kxomo mme a phutwa ka yōna. Nama ya kxomo yeo e be e bitswa xore ke tima, e be e aheswa kāmoka mme ya lewa kāmoka ra yōna; fēla e be e lewa ke ba ba xolo fēla.

Motho xe a be a yo bolotwa o be a bolotwa bošero, xapi o be a sa tive ka leoro, xo be xo rutlwa leora ka morato mme ba yo. Bolotwa motho wa bona.

Se se besco se Thibéla bana xo tsela lehu se se: e be e ne sce mothoa hurelile mme ba xe xo bana ba bona mokate-kete o tenwe ke khiri. mme taba yeo o thosie bana kudu.

Molete wa mokha o be o sa sic face kudu, o be o ~~sewa~~ elwa ka kxwelle ya motho. Ba be ba re Motho a setre a ~~sewa~~ Schlofue, ka xo n iyalo ba be

ba xe xe ne ka motša fave kudu, o tla tla a palilwa ke xo troša mohla trošo ya bahu. Xo be xo le byale le ba bafsa; fela bona ba be ba sa siwe fax byale ka ba ba xolo, ba be ba xe ba ô nela letsatsi.

~~Leku ta motšo~~

Xe motšo a be a hwile, meloko yabo kāmoka e be e bitšwa mme batho ba ba lotketšeng xo mořphutha ba be ba tséna ka atlóng, mme ba phetha tsé diswanetseng muku. O be a bexwa nosaté xone semang mang xa a sa pheli

~~Péléšo ya Motšo~~

Xe motšo a be a le thalelong ya xotšel béléša, a be a tsenthšwa ka ntlong mme a tséna le batxekoto. Mme e tlane xe batxekoto ba bona xone xo a šila, ba tla botša banna qzo ka motšawa o xo šitang ka scora. Banna ba tla napa ba nyaka

Melemô e ba e tsibang. Ke moka Ngwana o ya bêleswa. Kamoraxa xa pêlêxo ya ngwana; Ngwana o dula matatâ a Mararo, mme se xo fitile Matsatsi ao a Mararo, Ngwana o nyatîlwa ngaka ya xo tla xo mothuâ xore a tswele ka ntâ a bonâ. Ke batho. Xe ngaka e tseso thusâ ngwana, xo lokiswa byalwa bya ngaka. Ngwana le fîna o be a benua mojati.

Xo èmèla Motso se a hvile. Ke motso a be a hvile a setse a bitile e le momma, batho ba be ba etswabu yo moemela. Xape xo be xo e tswa batsekolo le ba kxalabyé ba nwele byalwa bya xo yo èmèla motsoconyana wa bona.

Xe a hvile e le mosadi ko tswa batsekolo le ba kxalabyé ba capa kicomo e tla rexo se ba fihla xa be mosadi ba e thlaba, mme ba e fit xore. Ke ya xo èmèla.

Bolwetsi.

Xe motho e le yo moscolo o Koxona xo laodisa, tsā mmele wa xaswe, mme ngwana tene xa a bolele selo, se re tsebang kasona. Xone o ya ciwada lualala ne bona xe a xuna xo nyanya, se sa ji dijō kapi a kha. Mme xe xo le byalo ne nyaka ngata xore e tle sco molola ka dikhato, xone a laole mme a re botse xore mna ngwana o bolawa ke seng? Mme se a bone bolwetsi o tla nthia dikhate a alafa ngwana. Mme se ngwana a ka fôla, ne tla tseba kobane ngata yes e tsoba xo laola le sco alafa.

Pele xa se ngata e alafa e tla nyaka hudi xobantru ye a tlasco nyaka bolwetsi ka yona. Mme ngata e tla dupisa Molwetsi hudi, coba ya ngorbadisa rayo, mme Kamorado ba ebolaya. Pele ba e bolaya ba e swera dikhaneq tsā sco nyaka bolwetsi.

Ba tla ne sco e bolaya ba nyaka bolwetsi mseleng wa yona byo ba

175

Kwa molwetsing

Mme xe a fodile molwetsi a fa ngaka
 jundi xo ba nkun. despôna ngaka xo ^bfe.
 xe lefiwa ya kscole, ya xai e be e
 fiwa matetêlo. Ke mo xo beng leseema
 se se xeng : Ntšia

"Nthra kxomo o fe ngatra e tswa kauda
 ya kcaufai e ja Matetêlo (Matetêlo ka
 byalwa)"

desolo

Mono xa Mamabolo masolo a xona
 Massana a lakana xu yo tsoma, mme
 xe xo sele massana a mosati a letra
 naka, mme Massana a tswa ka
 mascons kajnosa ba ya xo tsoma mme
 xi ba bolaile ke tra bona. Mme le
 xe xo le byalo xe ba be ba bolaile
 diphôfôlô tsé dikscolo xo be xo nthiwa
 dibexo tra mosati.

Xari herold le xina les lona e leng
 la kcosi. Les xoxo xe nako ya matema
 e piblile, kcosi ya laila banna kcorong

Xone lesolo a letrine. Ke xone lesolo le
le nyaka diphööfölo tse pe di tse di
bitwaxo klööls woba Kololo, ki xone ie
nqve ya tona e swanetse ba xona
lesa xo le byalo diphööfölo tse dingwé
tse di ka bonyang di swanetse xo
bolawa. Mme diphööfölo tse Katmotta
ke tta mosati. Mme ba ba ka bolayung
tse dikolo ba ba ba leboxiwa ka xo
fiwa lesto.

Letsoman

Mono xa manabola se natiya xo
lenna e fihile, banna bade se ba
ka ba ya xo Kscöö xo Kscööla, le xo
Mödelata ba re xo gëna: "Mosö o sele
Moxëna?" Ke a se a kwiisa ba tha
boga. Ke a ba kwelle a tha re; Bitwang
banna ba dingaka le banna. Se
Mme ba tha tha ba Kscööka Kscööng
ba laola diblato.

Dingaka se difaotsé di Ila Kxetha

phetto ke score mokawa wo letšema le ka tswang ka ora. Le ba ka re koxi mphoko o thibe difati, o tla aiou byaic. "Difati" ke mellwane ya maa puo ya koxi. Ntša lofoka tsesse ya koxi, kau so ~~viglo~~ ke xore. Sethšaba se lokoletšwe vo lema.

Mme se se bytetš mabellè a tswela xwa ba le ~~kinetik~~, xwa bonala sore mabellè a ka swa. Banna ba tla tswa metse le metana ka ba dedi le xe e le ka bararo ba tla ba rapila.

Kajnabaka a ~~marqwé~~ ba tla ba swese seloba ke xore sa tse dingwé sa tse oti mulweng mme ke koxi e ba kwele e laila score bina ba ba ra leng ka dassa xa senna le se radi, ke score bina ba ba ayenpane nyenyane. Mme ki ba kocotokane o tla ntšia mphoko a ba fave ba foke tikolotš ya naxa ya karwe mme e tla ne se tla bina ba sa the vo foka, koxi ya ſala et

xapela Modimo wa bo. Ke Kattoxoste
xona pula e tia na.

Mme xe lebaka la xo blaxola le fihile
Ke tla re motxomma wa kxosi go e ba
xo molebeledi wa thimo, a bora kaon
kone thimo e kxotiz.

Mme e clare Kafobane blaxo ya nena
re be re lema thimo ya kxoti bu
diatla Katnotta za venas ke sôna kxosi
e tla se motxomma, laâla setwaba
tikoloxong Katnotta kore se yo e blaxola
Mme molebeledi o tla xoma basimangaa
xo ya metseng le metsana tikoloxong
Katnotta xo yo bolâla taba yeo ya
xo blaxola thimo ya kxoti Haletzab
le le Beilweng.

Mme xe mabili a setse a tswetse a
lekane ke xo ka lewa, batxelolo ba
xoma motxaalabye e woxolo ke yo ba
Kacopâlla meroscô xo kxosi; Mme xe
kxosi e kwele e tla bits'a dingata
xo clasco laola Ngwaxa, Mme xe
ba laste ba tla kxetha pheto yeo.

Moroxo o ka lewangs ka yona.

Mme ka loma letrasi le moroxo o
lewang ka loma xo tla ba le zethabô
le lexolo metseng Kapnoka ya puiô yeo.
Xe itukisetso dijô tba nefutafata.

Ka ntli xo nama, Kapnobane xo di xo
sa hlabye selo. E tla ba zebata le
lebyle ka "Christmas" xa Mamabolo

Ka letrasi le e tla xo troxa e le
motete wai xo loma, xo tla lala xolla
dinabat le mekxozi, Mme xe bopele
dikxomo di ya xokata le masocana le
banjanan. Kaloma letrasi le xo tla ba
xo lebeletive Koxomo ya lebelô xore nna
ke ya motso ofe, xoba le sorana xoba
Monyana wa lebelô ke ofe

Koxomo e sipiangular Kapnoka c tla
retwa Kudu ke beng ba yona
ka letrasi le, xapé ba tla thaba
Kudu, ke xoxa mo batho ba thabo
thoma xo xita le xo tumisa mainau.
Kamorasca Ia mouwe dikxomo di
tla palakana tba ya ka maxorô.

K34/26

Ka tsatti leo dikkomo di Kxobokana
 Kxoxong ye ngwé le ye ngwé nne tra
 Kamelwa xóna. Tsatting leo Mapsi xaa
 ye ka xæ, xffihlèla se matriath a maledi
 a fitile p Kxóna a kx. Lokollwa xore
 a ye ka xæ, Kamriaxxa no ki xore
 Monyanya wa xena a lyale ka "Christus"
 a fitile.

~~Kamriaxxa~~ Xo tla ba le baba la xo
 buna Xo tla busa xo Kxelwa xore
 thremo ya. Kcosi e bunwe. Kamriaxxa
 ja xe xo fedile xo buna li Marrioro a
 vóna, Xo tla busa xo Kxelwa xore
 Niabell a Kcosi a tle se folwa. Sejò
 sa mobha oo ke dikxöde fèela, xe xo
 folwa fola sco fedile. Xe fola xo dimwa
 tuyalwa bya bontsi bya xo kxaola
 Ngwaxxa mono mosaté, ha bo bitia xore ke
 Mathashka.

~~Xa na matò ya xe xo angwa ke xe xi
 binura. ke mobatto ba ba se nang
 diswarò ba binang thuto e kxitó, ka
 xo buntiha le xo lemista ba ba leng~~

le tā xo Asma, mme xa ba sonile
ba lemēlwa le xo fiwa mabēlē xe ba
fotē.

Pele xa xe xo bunwa xo Ts'wa naledi
e kaolo e ba e litrāso Naka. Naledi eo
ke yina yo e koxoloko ngwaxa tā
se sasaxo. Mme motho yo a e bonang a
klabu motxosi. Mme afe a e bese
mosatē. Kaxo xo e koxela fəo ba re
ke lesoto se lesoto, ke xore yo a e
boneng pele o tha bolaya mabili kudu
kendoo kann

Ke xo bunwe, mme naledi a
epetive, xo thomexa meraloko ya
sasaxo.

Meraloko

Kaloko e kswlo yo basadi ke xo
betha kwele. Basadi ba tōwa dikhōpha
dikhōpha ts'e pedi, & mme kwele yo
laoluwa mme ya ropiwa. Ba bangwē te
bi bangwē ba rweia mo ba laletaweng
xo no rweia xona. Mephatho e s'iyo

K34/26

Lwanthšana. Ke score thalotko e e bitša mabéle, score xe xo lemilwe. Xo be le mabéle a mantsi.

Thalotko e Kxolo ya banna ke monuba. Xo apixa meletenyana, mne ka mo mitel meletenyanaeng xo lokélwa Mafikana. Noba mangetana a a bitša xo ditshuba. Meletenyana ye ea letkanthšwa xone ba fapatti ba te ba kxone. Xo lwanthšana.

Thalotko ye ngwè re ya dikéto yona e bapalwa - ke basetsana. Ba épa molete fare mone ba lokélwa mangetana ac ba a ditrang dikéto thalotko ye e valotwa ka xo ūedisaná. Mosetsana o swava mokéto mone a o betša xodimo, mone wa re o sa ille xodimo a seoxela dikéto ka ntlé, mne a be a ~~hallo~~ kaba mokéto o sëso wa nélá fare, a busa a o betša xodimo mne a xoxela dikéto tsela ka moleting, xwa sala e tee jéela. Ke xo ka sala tsé pedi; noba xwa se ūale selö noba a wiša

Nokētō, o ke xore o nthiwedibē & o tla bura a kētēlēla ke xore o fira la mafelētō. Mme sce a ka bura a dira - byalo ka pele o siela yo mongē. Bodira byalo 'ka xo sielana ba autsō ba bala malapa le masaka a ditšan dikaxomo.

Thaloko ye ~~zoga~~ ngwe re ya bokoti bana - ba kitomisana More, ba swarana Mafelelo a Thaloko yes ke xo yo khuduele mekxotheng, ba koeltsa bare ~~khuduele~~ "khudueve - sotho" mme xe ba r'yalos ba nthia melora ba o tlotsa mo difhateng tsā līna.

Ye ngwē ke ya xo khutelana, yōna e valokava mantrībon. Bana ba thāba mme ba ya xo tl khutelana mme xe ba khutile, bale ba xo sāla ba re - Koeltsa Koeltsa ba re: Nongana Nongana letša molodi? Bale ba re khutsa ba letša molodi ba re: "Thswi - yo" kēmota bale ba thōma xo éta ba ba nyaka xo fihlēla sce ba ba Gōra kēmota

Bale ba se Khuta pelle ba siela ba
ba ngwé se Khuta.

~~Isto dingwe dingwe dithaloko ke ts'a
dinonwané le ditai ts'ona di bapala
ke masoxana le bannyan a le bana ba
ba bexo le ts'ebô ya ts'ona. Thaloko ye,
e ralotwa boco bosexo mosexare e ya
iléluwa. Xotsa ~~Xotsa~~ ~~Xotsa~~ xe o ka e bapala
mosexare, Mota e tla tla e swere madi
ka ts'aka mme ya xo ts'ela wa hwa
Nonwané góna ke taba e anexwang
byale ka ts'e dingwe, félia t'e na le
mehlòtô e sisang - ka rothlo motabeng
te di anexwang~~

Tai góra ke ~~otsa~~; Xoba xo bolila
taba ka sekakomila, e se bexo xo e
phula

No étsa kcosi

Mono xaxeso - kcosi e éléluwa ka
motoko wo. Ne motho a rata se étsa
kcosi o ts'a nku mme a rwa byala
a ts'wele a scopo. mme a tla a re: ke

56

175

K34 / 26

tle le xo bona morina. Pudi sobsa
Kacomo le tsôna di a xapiwa. Ne
Motho a rata sco yo bona Kcosi.

Xapê Kcosi e atita xo etêura tie
Mantona a yôna scoba fonye Mitsana ba
Naxa ya xaxwe. Moçongwê ba tla base
ba swara selô.

Ne e te motho feila, sa a tle a nrozi,
o tla ka sebatca se se llaxo monocélulas

No asca Motae.

ka se xaxeo motae o ya bewa. Mong wa
motae o nyaka madulô, me se a a bone o
bitia ngaka xore e tle eo thee. Ne e o
theile e tla dira lesonô mo batho ba llaxo
feta xora tina xora

Ne motho a lwalla mong wa motae o
le cepheko. Ke xoxe mang le mang yo
a fetang a tle a boni slobane ka mo
motsing sco na motho ya lavalang. Mme
xe a na le tokêlo ya xo têna a tê a
tsêne, le se a se nays a sete a têns
maraka a dipudi le ai dibowono a

175

bewa ka mo thetemotseng.

Théno ya molato.

Molato wa sesaso se xaxeso o setrwa ka tsela ye.

Ke motho a na le molato o thoma ka
ico bexwa molato. Wne babo ba o sekha
ka xae. Ke molato o ba sitile ico o pasto
phetha ka xae, mong wa molato o o
isa kxorong ya rammotwana xore o
sekwe xona.

Ke molato o sitile rammotwana,
rammotwana o a o tsela a a tra mosati.
Ba mosati ba tla re: "Womang; re tla
lebitra ico tee le yena motho yo le llang
ka yena. Wne bu tla bitra motho yo
ba llang ka yena xo tee le dihlatsi
tsa bona. E tlane - & ne xe batho ba =
le ba tlide; banna ba kacobokane
molato wa tsena. Banna ba o xera.
Pele xa re molato o bon nerwa ke
banna, banna ba tlane: "Mamabolo, se
botse ka mo a llang ka seabi kassina

X34/26

Nne Blambab o tla ema a laodisa
 ka mo a clang kaxina. Xe a fedits
 ba tla bita seabi xore le zena a
 ipollie ka mo se naxo molato Kaxina;
 Xe a fedits molato o a thilwa banna
 batre le ba kwele ka mo ba a ipollang
 Kaxina.

Kanna ba tla thi swara molato
 nne Xe ba o Kaxina no o ahloka ba
 tla o ahloka ba beya ya naong le
 phiso molato. Krosi e tla ema ya
 fa yo banna ba nexo o na le molato
 molato.

Xe molato o patela banna, banna
 ba o fa Krosi, nne Krosi e tla ema
 no Krosi e bolilang Xina thi ko
 swanetse no tla di diwa lyale ka
 ko a boletsse ke xore ke sina selfie.

Xe molato o ahlotse, yo a nexo
 le molato o a lefiswa, nne xe a lefile
 yola a lefetsweso o nthia selo sa xo
 tsvalela Kxiro

Xe dico Maromé

Maloma ke manna yo a boso a ya a épa
 thipi kua Twetla ke yéna yo a boso a
 dico maromé le meséba le dilipé le
 ditsaka le nefaka, dilo tse Kafrostka
 difé di rétwa ka dipudi le dinku le
 diksimo, Mme ba ithwelila tsóna te
 ka mosi

Dipitša.

Nano xa xeso xa-Mamabolo seo na le Batho
 ba ba dirasco dipitša ke ba xa Rameata
 Baonthša mabu a letsopa mme ba a
 thapiša ba bope dipitša ka òna.
 Batho ba réka dipitša ka xo thšélou
 mabèlou ka xare.

Maina a dipitša ſia: Thiswana Morifai
 Lécapelo Lefisana motšéxa nkó le
 lengeta la Letsotša - yo ngwé lengwé
 e thšélwa mabèlou ka xare ke e
 rétwa; - ke mabèlou a lloteke xore
 thšélou ya yóna e phothexile.

Ba bopi ba dipitša ba le ba sa

Leme, fèela ba be ba bôna dilô Kômota
tôr batho ba di Lemang ka dipitra.

Ba be ba sa Leme mäiem a mosaté
fèela xe matem a e tswa ba be ba
isâa dinkas mosaté.

Moxoxo

Modirô wa moxoxo ke wa basadi.
Bafloxa dinti-pele, mme ba kxe
Mehlakha, scoba Metolo xoba lekxaso
xoba tawé. Mohlakha wôna a diva
lexoxo scoba sethôbê.

Jo a naxo le matla a xo loxao
loxao a manâi a be a retisi

Ko Lotita & Djô

Djô tsâ sesoxeso di na le mehitabuto ya
tsâ Sejô se sexolo ke bosofo bosobê.
Byôna bo diuwa ka mukawa wa: Mafelè a
silwa ka lwalla mne ya ba boupi Boupi
et Byôla bo a apeva mne bo apeva ka
tsela ye. Metre a re mola a apeilwe mne a
kela ba thiela boupi ka pitäng mne ba fêto

1,5

K34 26

ka lefélé. Kamoraco xaxé xo fehlwe ba
thepela ka lélé, ba e lere xore e jutte.
Mme mola e iuditte ba e sola. Kéxore
boxobé ba lotile.

Boxobé bo dina mapote ao e leng sejò x
sexole va banna. Ke monna a nwele mapote
kéxore o lo sejò se se phethexileng.

Boxobé xe e le molatia ba bo tutetia ka
tsela ye meetse a théléwa ka pitso, mme
diklaka tra alwa kaxare, mme maxiobé a
bewa modimo wa diklaka pitso pitso ya
khurumélwa. Mme xe meetse a bela a
tutetia boxobé byola bya molatia. Molatia
e namile ke boxobé byo bo phethexileng.

Dijo tsé dingwé ke tsé: dikoté, Sepha
dikotoro, lewa, maxobé le hlose.

Dikoté di apewa ka tsela ye: Mabellé a a
klabolwa a a! apewa a klakanthiitwe
le ditloa roba dinawa xoba dikladi
xe di budule di a solwa.

Dikotoro. tsóna di apewa ka tsela ye:
Mapela a a kxotxotsw kxotxotsw. mme
a abowa. Ke a budule di a solwa.

175

Sephia sôna se apewa byale ka boxobé,
 Yare mola boxobé bo budule, ba t
 thiela to meetse a se tonya ba thepela
 ba omela ka muela. Muela ke mabellé
 a a ileng a énuwa ka meeting mne ya
 re mola a meetse ba nthia ba anesa xit
 a ômè. Mola a omile ba a silo ke
 yona. Komelé e bediway mapoto le byalwa
 Lewa lora ke maówen a apewa byalo
 ka dikotiaró.

De Morose o na ke mabellé a a hlobotaweng
 mne xe a apelwe a thêpilwa a
 solwa.

Hlose yona ke mabellé a apelwex mne
 yare mola a budule a nthiwa a omiswe
 E tana tha re kamoraxa sca libata le
 liteléle ba nthia mne ba a lokela Ha
 xaré sca pitia ya dikobé ke motra
 a a lewa. Ke xore a apewa la bobedi.

No dira dikromo

Modisa wa dikromo ke ntô e kicolo mo
 setshabeng, Xapé ke modiro wa baima mo

~~setshabeng, Kopsova~~ - Iha o thoma e sa
le yo monjane Kudu, o thoma ka
~~Kodiso mabotlana~~, Kopobane mabotlana
a hluwa Kraufor le xaé. Kamonaonyana
ice a setse. a binala bosimane o disu
dipudi, ke a pinacala scobane o
scodile so ba ke tlae x bosoxana, o
thoma Kodiso dikromo.

~~Modisi ka p. Xaxiso xa a disi Kopore~~
~~dikromo ke tsoba, o disa habra Kopobane~~
e le rigwina wa m', le ja so le bivalo
a humana. Mafsi a dikromo ~~tia~~ tia
telai: yei. C' tia maiakotsa a dikromo.
Ke xone. Hacomo e ngwé le e ngwé e
cangwa xa bedi ke modisi.

Xe Kraono e ka blabya, o na lek setsho
se a setshabeng, ke lešappyana ke
nama e tae setshabeng Kudu ma setshabeng.
o a le nama e ngwé e e fivaco
disti xiba manna yo a ka ne xo molla
molla. Xiba molla phefo e kxolo a u
takela tia yo fivaco. Nama yo e bithwa
blakana. Mafsi ~~da~~ secone entshiwam.

Mo sehubeng sa kswmo. Dingatha
tšona di fiwa baisa, ba ka tlare
ba sco disa dipudi le mabothana, no
tee le zéna modisa wa tšona.

Mme modisa yeo a ka disa nabile,
o ya bethwa, le xe a timeditse o-
ya bethwa. Mme sce a ka robe kxomo
ka a e lefe.

X. Xama ditsxomo

Ka se xaneso xle xama ditsxomo ke
močomo wa badisa. Xle modisa asa
kcone o xamélwa ke močhe wa monna.
Mo motseng. Xle namane e sa kcone, e
bónwa ke monna ipo a bezo mo motseng
koba xle namane e tet kicora kudu e
swanetse xle bona ke monna yeo. Mma
namane yeo e swanetse xle scangwa ka
rato. ka

Mme xle ba feditse xle xamas
basešana ba tlá xo ~~xan~~ ~~tlá~~ tšiyá
ditsikwana. basešana ba tséba
lebutka le ba fetšaxo xle xama ka

Lôna.Kalafô

Bongaka mono se deso bo lôna se motho a n muta bongaka, o ya rigateng e e kaopêle xpne fêna o rata xo muta bongaka, mme se ngaka e mogumêlêla xo mo muta, e mreila seroto. Ke motho a ameta ômila seroto, o tla diua le ngaka mme ya mo muta. #rigaka e lefyâ ka diksono.

No tlo mo ngaka e da mounta mehuta ya malweti m kalmotca ka Kalafô ya ôna, No fibla se e moguta xo laola dikhatto, Ke e ka o a teba nyana, e tla mogruves a schlare se a ke clasco kâina xo klalosa dikhatto.

Byale se a bonala lobane o se kâina xo alafa malweti ka thuvanelô, Ke kone sia motsco g wo ngaka e moguteng ka ônay, le se se malweti kalmotca, ke

NOTE: page 66 missing from
the original document

Mo setshabeng se e neng ke mohlolo,
 Xo bitswa ngaka, lone e tle e
 laole e ba da bolse xore nna mohlolo
 o'a ra eeng?

Xe ngaka e etetse motaeng wa motho
 a abelwa madulô a hluwekileng, mme
 ya thotwa xabotse.

Dirêlo tsâ maloko a Batho

~~Se réto Saxa - Manabolo~~

~~Byatadi Boana Kolobê bya mamorela a habla
 isi.~~

~~Boana Kolobê e tsîwaxa lethsîtele le se metse
 le etsa madi.~~

~~Ba mma selepetsa marelé cliphisi tsâ
 tswa mabu.~~

~~Byatadi xa re roxe motho rexêta seto ^{serêto} re
 batho ba ba~~

~~Boyaxa Thotwe xa mma tsatsi la xo fista~~

~~Ba Mmamosima a nqwato.
 (Dikotobê)~~

b8

175

2

K34/ 2.6

Serêlô sa^{ta} Phôšökô

Phôšökô la mmaphalane base^a tsibasa
Nku a tono,

Sebapolwa madibexang.

Ba moruthwa wakentwana se ila thebo
A'mollo.

Ke maxatto a mesela.

(Dikolobé)

~~3~~ Serêtô sa xa - Mathosa

Ke Mathosa a xa - Moropo

Moropo mmalaya nora motopo
Wa nora mathosâsetsa

O thôsôsetse le mothka

A' huile. . (Dikolobé)

4

Serêtô sa xa - Maxašwa

Ke ba xa - Maxašwa a Tsatsi

Ba mma rulêla a Hwiti

A rulêla ntlo e e bo Siti

Se xolo sa ntlo Ke byang

Ke ba Hwiti we (Dikolobé)

175

K34/25

69

5 Seretô Sa xa Thosato

Ke ba Thosato a mputto

Madixa a tsopeng.

Kxelo a Byatladi

Medisa wa dikolakatla

Ixomo tsaxo ke ditlou Madixa.

Ma botla a tsona ~~me~~ Dinare

Kolobê e kxilo ya Byatladi

(Dikolobê)

6

Seretô sa xa Seab

Ke ba xa Seabi satabane

Ke ba xa Rathube a morakala

Ke ba xa Monotwana moswana

Ke ba xa Kxabo ya Rathube

Ke ba xa Mašarakanye a sedu sa neto

Ke ba xa Kxabo a feta amma nthšikeng

Xe a feta selô xa aka a se bôna

Xe nka be a ile a se bôna nka be a kil

aisa seatlo

Dikolobê.

70

175

7

K34/26

Serêto sa xa-Maponya

Ke ba xa-Maponya a sexodi
Hlou a mawetsi /
Batho ba mma phehlî a mothate
a fehla mothate o ya wa.

Mašwenyana maila kala
Ba phehlî ya xa fehla Letswe
Maifadi maxana Ke bahuibidu
Madumela bo swana bahlapets'e
(Ditlou)

8

Serêto sa xa-Mehlape

Ke ba xa xa-Mehlape mmoya phokeng
Swana sefokale banque dintsi
Swana a boatsi boxolo
Batho ba mmameudi a Mehlape

Dikolobe

175

9

K34/28

Seréto sa xa - Setlapelo

Ke ba xa ~~sep~~ Setlapelwana sa Bošera

Ke batho ba xa Moropo modulatswalla

Moakometsa bafiti

Ke batho ba boyang kua Kxotsutswe.

Seakomela bafiti

Ba šera ba mphala a sekrele.

(Dikolobé)

10

Seréto sa xa - Bopape.

Ke ba xa - Bopape bya mahlde

Ba ba Bolae di ba mmatselana a thiswatiwe

Ba mma Hasana ya xo xola /ka xo puputletswa

Ke batho ba boyang Bolae di xa mmatswatiwe
a mehlatsé

(Dikromo)

72

175

11

K34 / 26

Mokrobola

Mokrobola wa le mathiša ditlou.

Bare a ja pats'e o tla thšaba dinare.

Ngwana wa ba mmalethšelete.

Mahlats'i le mma le arile Kae?

Le tserie le aka metse dithabeng.

Mokrobola bula tsela re a fetu.

Krosi xa e ſae Seatla Kobong.

12

Kromets'i

Ke Kromets'i a baroke.

Moxale a mmakromets'a dixeng,

Tša Ramatau le Sekwala.

Ke tšwele xarešo ke le mothatana.

Ka ba mothata wa materiala Kromets'i.

Maunc ba mokrobola mahlabolo,

Mothšakalšalki ba mo nea lets'oxo.

Swana nka tšwara mese nka venwa.

O tšwarwa ke manye Mmablane,

O tšeaxo makobe a etša fde

Xola dithixa di tšere Krang ya me kope,

K34/26

73

17

He feterini ke ye Mmidikwe.

A theng dithaba le Kxona xo apa?

Ke kwele Lexini le Mmidikwe di akainetsana.

Bothakra. Karé: "Nge Nge!" Kxalla, seya xobôma

13

Ntšipa

Ke ile ke sa duše,

Ke sa thakxelše,

Ke kwele ranqwene are: "a lešole."

A re: tšea nquati o fa Mmasampoto.

O xo fe dithšip tša, xo kxaka mathoka

Sepalenko o xamile Makroba!

Se leteng xa-Maxexela.

Ntšipa a minathêmá.

14

Sathekxe

Menka a wele thaba Sešweng

O wile xa-Kôle ba sa o tsebe

More lu ke moxala ke moxala motime

O ka xotsa ôna o ka lapa xo butsetsa

Ke malome a Nahuba leswikana

74

175

K34/26

Re ile xe re latéléla Kxafela,
Ka bexwa papare Sethšele.
Tšatsi le ile xe le e ya Modikelo,
Bare le tlá xa-Kxangwana
Sathekre ke ile ka ba bothata Kaxana;
Kaxabane ke bothata leswikana
Pelo mpe ya merako.
Tau e tšwa Ngotuana lebyana,
Engwé e tšwa metseng di rakelana letsiboxo.

15

Noko-thomo

Ke Noko-thomo a xa mpullo Sdiki
Se lwa le nkwe Makabyane.
Kxwadije hlahloxo le thaba a leratha
E leba Bapedi xa-de Semporo sa lenaka

Kxwadi e ile xe e leba nokeng,
Ramabilo o e tlotshe meeno,
Le nna moratha ka tlôsa Seledu.
Bapedi ba xa-Makroba le-a fyéxa.

Xammela diswaela di dikela Koma-bohêté

175

K34 1.2.6

25

Ke matôxa ci xa - Sekwala sehlabani,

Le xe o ka tsata fase o xo kwele.

Ke mašwene axo bunolla diala, ^{axo} tseelale matola
a blôxô.

Phšantla - phšantla! marumô alla ka kotseng ya kromi

Phšantla - phšantla! marumô alla kakotseng ya nare.

Phšantla - phšantla marumô allakotseng ya thullwa.

Phšantla - Phšantla ! marumô alla ka kotseng ya ntsi.

Ihlako sa ntsi fase xa se kukuwe.

Marumiš ke a ba lexamarela Ngope.

Bapecti ba xa - Makxoba le a fyéra.

Diswaela di sobela Koma botheté.

16

Mamotharra

Ke morwa Sehlahlu.

Ke teng ke leope.

Ke phiri ya matse wa Byatladi

Seliki sa Mmaphaka.

Ke papaxo mantsa.

7b

175

K34 | 26

Ke se ja basepedi, Ke ja baeti batsela.

Ke lle batho ba xa Nkwana a Phaše.

Ke mo Noko.

17

Dikxole

Ke Dikxole ts'a menoke maaxeltsa.

Ke maaxeltsa a meriri ya tau, Maifa dikolo.

Ke moblantxa wa Msipa.

Ke dikxole xe o ija 'o' otiswa ... Keng? Karitsa abo lea?

Ke otiswa ke xo lela dikolobé,

ts'a matsi a dikorwanenq:

Ke nyaba-nyabiša meloma,

Ke nqwana u'a masadi wa lesu.

O batse le Mmaebela,

O re mose wararo baahlabile topong la mpa.

18

Thamaza

Kwadi ya ka Mmamaala thamaza.

Ke nna tokomela a maxora a marolo.

Ke molsatsaro manarabo Sebinis

Sa Nqwanaatsatsi a Moxašwa.

O se lebiša manarabo Sebinis

O re lexe o hlaba oa eleletsa.

Xanong xa tau o bee lepheko.

O tsene abeya lexofsi xolelengwé

Ore: "Tau lesa n Nhlaraké ya rapéla.

Nhlaraké nqwanama mma re tswalane.

Ke tsene kere ke feka maná.

Kere tau e sware bathe e batlanté

E sehlwe e fetsa Sethsaba sa Moréna Sekwa

9

~~Sefelele~~

Ke ~~Sefelele~~ sa Mmašalane

Kere phafa di tswela Bakmalaka

Dingwé di tswela Barwa

Dingwé di tswela Bohlabéla

Tsa hlatana Sebakeng

Tsatre: ~~Mae~~ munudu-munudu Sefelele are kar

Xa ba tsebe xo re ke Sefeléle.

Ke norona ya Byalladi ya xo batlala

Ya sekopa banna matola

Ya bohlako ba loma Kromo selema

Bahlako byalla mola diakola.

Lere Sefelele are Karé

b.(175)

78

175

K34 / 26

Ya ſiba-ſiba Kolabé ya hlóka dimpya e ya ya.

O mmele o mareba

Mmadipadi a xa Molamo moso

Xe pacile géra o Ha bitsa rare ase kraufsi.

A xana makhwibidu a letsatsi a bo Ralesibe

A re: "O kwalie Kolabé, di dio blakana Sebateng
Ke di pfapfa."

Dixare di Kan tséa Lengala la Mmamaloxadi

A ntheng Mmamloodi re xo lesitsek krole

Manala a re Krobela dirokolo.

Bo Phampha a morale

Thšukudu ya bo malapi,

Mmamloodi ke yeno mahlaſt.

— 90 —

Moewa Mantši

Moewa Mantši a bo Molatela

Moewa Mantši apara Krokong

Xe wa apara matata ba Ha tséa

Ma xosi a pelo inpe le tsá bangwe

Sekwala xe ole manyana o thaxa

O hluwele a axa nokeng ya Morabutsi

175

K34/20

79

Thiba masokana ... thili matséna ka körá
Sehlabana ... ka nqwedi ya bo mamosô a Mahlo

Wêna marumiô o abôna byang bošexo Lekau
la mateka a bo Ramaxalane
Motswa puleng, nna tsâ pulena dikae?
Motso xa are xe a thlabana a naiwa
Kxane o naiwa Karobane ole matwa dikrosi.

21

Savêto sa xa-Motiba

Ke ba Khullama ba sexoro
Baswana ba mmatema leêpo
Ba mmia Krofe Maimela
Matsitsi re ana dikala
Thito diana ke beng bo Ramphahlela
Thsosana e tšwa mmateng

80

175

22

K34 | 26

Seretša xa Ramonyai

Ke ba mmathšidi a thšoroma.

ba tlametto la lleda boopo

Xo se motobe o nnewang-

Ke ba mmaphatana a phiri,

Bammra ka alela boeng.

Ke batho - ba boyang boriti-

Ke makireketla a diathši.

Bana ba xa mma mphela

23

Lerole

Seswai se nakanse sa maswikana.

Seswai sa bo Mathope a botkobela.

Lerole ke mmietetsa wa mabolo.

Xa tswala o a tsavala Mamabolo,

O kala o tswala Morale moraxo.

O tswetše Seswai Senakane sa ba Mathope.

Koléyaka e tseba motswalo.

Thšweng yaka e anekela krahlela.

Ere: nka be e se be motswalo wa
papa nka be ke hwile.

Sexopi

Sexopi mphafudi Kgwana ya dixa malumisa
 Kgwana a mabidi a ſotša le lexolo.
 Kgwana wakroši o llorile Mallalwe
 A bwetsa xa-Ramoblaſſedi a hloma.
 Yēna a lexo maanō a xo krobaketsa bonthso
 Bya Xabo byaſ xa-Mahlati a morēn.

25

Madingese

Ke Mathiba a ntwa a phetole
 Ke mphaka wa xo ja dinama maditka
 Xa-mma lapa le ſwana.
 Se saina dikrano moratsa tuba
 Ke setše ke nywala ka dieta xokolo
 Tswetla la nywane ~~bere mošaté~~
 Bathšidi ke ba krobela mahlabola
 Ba xa-Rase krobela
 Molho xa a re xo ba boxale aletke le morwane
 Mmathe a Sekropo.

82

175

26

X34/26

Makroba

Tsupukutsupu a matsara lefeng nka soy xa-
Makhuta ke aila

Dipudi ditsene di ka se nkrate.

Diele di tsena a ts ea komiki

Di Komikana ts a bina xa di fele

Komiki ts a xona ke mawala wala

Nquwanaba Makradi le Maropeng

Pitsi e nthso e leba Medikwe

Dithaba ts a Tswella xa diketse kranwa

Dikranwa ke manye Mamahlau me

A malesetan

27

Se retn sa Ba Kreste.

Ke majja nkata a xa Rakwana

Majakane mabla manya

Kaa teteaku a thsaba putku

A thsaba Kxwadi ya mabala

175

28

K34/26

83

Seswai

Lerole la Marasa.

Senakane sa ba Mahlopa a bo mmamolehlabo

Le byana le bets'a pele

Swikana la Krôrô ya ba Matsekolo.

Mahlatsi o Tswetse bana

O tswala motale Marasa

O tswala Seswai se baka dinava.

O re se baka dinava ts'a batho

Ke baka le letala la mokkokong a
mmahlopau

Thaba Kratong xo fentswe Makalwa le Mahlakanaci
xa-Dikrale

Banna xa le tsebekde fentswe le sale morotong

Thipa ya o ba xomele batho e se diphofola

C sefets'e le batho bena, xo bane Phosoko le Nabayabaya
ba se xona fauwe

Ke Seswai se ts'wa ditsemola

Se ts'wa ditshutbu pe mahlong.

Tsare xo xola tsia thuthupela ba xa Dikrake

29

Maisa

Ke thséhla a mariri

Poulo a mabasa;

Ke thséhla se ja makapu a Ngaleng.

Ka thsemang ya Nosebyana.

Ke tserne ke ihlabanela tsiana

masima wa xa Makrabe.

Atheng Ke masima wa xa Šadung.

La tloxa le ſole

Ie lwa ntua malane a Nhokolo.

Ke ile xo ke fihla ke kwele xo ba xe.

O re rapeleng.

La Kokobala le ſole.

Ba ile xo ba rei Amen;

Poulo a mabasa.

Ka re:

Motho waka a se sa nllerela

Rankxaswani a re:

Tswi - tswi - !

175

K34/26

85

Kare: Manna xa a tswinyo e se mosadi
le botše le morwa Thosaxa le re:
molato o la wa tsébè ke exile.

30

Mmapete ke

Ke peteké phaswagaxaba maithutš a tsatsi
Ngwana Sedulla o retile phereté
Le monye maebe a réta thotswanan
Mola mmare a réta phereté

Phereté maata o etša lesela la nota tše kxola
Ntsi o eme ka monwana a phesa
Peteké o eme ka setwane a Thlaba Koditši
Ke peteké petekisá naso a tsatsi a Morashwan

31

Mankati

Mankati Senyane sa xa - Raluba

Kxahlo mopepetepe

Kxola mmatsiana abo morufa.

Mo e se nang cliphapha e ya wa..

E weise Monyebabecithabéla

Ke Kxatka la mphapianthši.

86

175

32

341

Paxatse

Paxatse wa xa setblako saka mma Rabadi.

Paxatse Ke mphaswana wa diphoko.

33

Lekau

Lekau mphokaro oa thšatša maleselr.

Moxale o boyo Seiting.

Motswala bana ba ka mošaté,

Motswala Mokoradi le Maropeng.

34

Rētō sa Kromo

Mma Kromo a mošupa

Monwana mošupa tlala

Tlala ya thšaba e leba Makakalo

Melobane a ba metebe,

Leetšo o faritwe ke mang

Kraša di rile xa xelšebe

Leetše faritwe ke maboxa

17.5

35

K34/26

87

Makokona

Matladi Kamoka-xa leke le tsorela xo dumediša
Je e se Leribiši la xa-Ramakate,
Sekcwe nšu e thlaba dingwē
Musa wa ka Kxakwe makollo.

36

Mphaka

Ke nna seiša phoko lexoleng.
Ballotwa xa-Radinane seriting.
O kae tangwa-tangwa a ba Rap dipelo
Mangala a se na saxe.
Pfukiši, a ba matkwetše.

37

Mammedike

Kxathana le xe ke se axola.
Ke leka netše le mabu a sehlabo,
Le xe le se anihate le a thapola.
Nina se xanka matkōna xo šila
Ntsaka ke ratana le Kaitšedi.
Bare: O be a tla ratana le nwana wa mang

175

38

X 34/26

Malesa

Ke moswana wa bo masilo.

Moswana se lemo mato.

Ke lema Keledi ya motse.

Ke lema Ke baela xae.

Ke yobana kxomo dixarqua Ke babirwa

Bašwen baile kae?

Babašwen baile madiso.

39

Serêto sa Kromo

Lwapa lexolo la ba bramabolo

Le lexolo la xo xorokela baeng

Lwapa la hlôka benye ke lwapano

40

Serêto sa Kromo

Re xo senteng manwa leputana la xa thobela

Tladi e wa mehung wero re some

Banna re reme lepaso

Basadi thsemong ya letswele ba a lema

Kromo ya morwa Sathetxe malo a Ngope

Phekare Moxasura

Ke thôlo ya naka tše dikkolo

Phekare ya ba makhuta.

Mporalla ngwana ntswi le lexoli

Ngwana ntswi le kwala kxole.

Thupetsi ya mohla a makalane

Mma theneketsa Sebedi Ke bois.

Le xe a ka dithiba tsâ ba tharo

Phalleng ya kxope, Seka ke beile.

Seka ke beetse bana dikkala

Methepa bo Mokradi a malesela.

Maetsê le Kxole Kama-bothete.

Le re xo kra, le boye ka lexadiko.

Mahlatsi, kxopi sa tsela ke flosilse

Wêna o lebang tsena tsela leelo,

O bolste swanamale o re:

Motswaloxo nkwe e malomile.

E kxwadi e mothlapetse tha maxana

E sa malomela dilô tsâ xo lewa.

E malomela dilô tsâ meselana

Dilô tsâ xo moxatîsa.

Naka xo lla ya Phekare,

Le tsaxe ba kxetola le yo foka maloca.

175

Bannyara le barele budung

Nkrobetele wa dinama Šakola

Phekare ya monye mabo maxalane.

42

Mmabore Ramonyai

Ke blako a tsoro Raisibe.

Ke Tebele leetela lengwé.

Ke Motsetsemela wa mapheksa

Ke manene manane ketsi a xšila

Molho ya seletšero ka leselo la nthethwana

43

Thšakane

Ke majaki a sethole.

Motswala Kxabullana a e jaxa batšwa difateng.

Kwapa le dikile, Nkhune tlettulo.

La lengwé le dikile Thšakane maraxo.

Thšakane te l'lekwapa la bo mabitsela.

Makhudu pulla boxale hesetsa la motsekolo

Boxale ke bya molho a mahwibidu.

Boxale bya Mašila a dibatane.

175

Tsetseuma

Ke hlare sa xa-Ramonyar Tsetseuma
 Ngwana ntswi le kwala krole mexokxatlong
 Thabeng ts xa-nywane.

Ngwana ntswi le kwala matkadibena
 Ke leka se iaxamane Sa mafsitka

Ke Seliki sa xa-Serathi

Ke leka tswi isitše Maraxo xodimo.

Manthe

Ke mphela a ngwana tsatsi amatašwa

Ke thaxa mathlaba ngwanabo mothekwa

Ke thaxa mathlaba ka-setkalakuane.

Rêto sa dithlakha tsu xo laota.

Ke diphasa xo laiwa

dithwa-monuba wa xa-Rakubu

Ke makokona ke mpya le petlwane

Ke marapo a Kromo a Tse-di hwileng:

Hato di wile Mabyana

42

175

K34 / 26

Lerole do molopo lanta moriri a hlako

A dima lerole ditše

Role la tsöna ke dipofa.

Hlako di wete lengwé.

la kxati ya ba huibidu ba nayye

Ba xa Rasekhula tlou ka thebola

Tlou e hwile e se na lesaba

Lengwé ke laola mosabi

E se laole kxasi e dutše

Ntheke mede a lefiso

Marakalata do salala

Mo xo thintšeko pealwane kathintše nanyana

ya mathintšeko matle.

Makakane morwa malatluwa.

Morwa Seapara tlalo la matlo

la kxomo le thšaba batsetso.

Hlako di wete thara dima

Mgwana marulla a xa valšatsi

Ke a zulla ke a phamsela

Sebella mphenye a kxa di

C botte o be o molele

J 75

K34/26

93

Kxadi e la e mabele maleer.
Sebesa mollô tututuku
Koa fase Phalaborwâ xa malatsî
Malatsî le Malatsana ba xanetsana
Mongwê o re ~~ngwedî~~ tsatsî le tswa meetseng -
Mongwê o re le tswa phaxong ya more
Tsatsî le tswale meetseng.
Kxang e letse Malatsana.

Hlako di wèle Sehlako
Sehlako sa Babirwa le Bathopeng.
Hlame e swere, Moxolori o swere.
Nthša mphaka o lamolê
Nthša mphaka o lamolê selô se boye le wa botham
Wêna moxolori o a llela
Selô ke sa bo hlame ba rexo xa swara ba Kxaola
Sediba se thabeng a Kxatla
Se wetše Kalolo maloba
Sa-wêla le balsomi ba malatelle.

Hlako di wèle Morolori
Ke morolori wa mma khwile -
Ke disexo re kwele xo sêra dikolobê

9A

175

K34/26

Bore xo sa le thiba ditsela
Motha wa mooka o a tla.
Xakobu o Ha a athlame
A re ke moxola ke mokotlano
Masatê xo a peiwa poya
Le batî le eme ka neka

Hlako diwele Makrolöla
Sa re Kxôrô o baôle Moxatlong.
Nare elâ ya xa Phakamalsane
Xa e a thiba e phositsé.
Naka le boyâ le madi
Kua Krahantsang ya metape.
O se thôre nare di a thsaba
Di thsaba wêna mmapakala-mesabé.
Epela a tie masore.
Diphra xo tsêna mesibbla.
Seepä moxabe Kvarong.
O nwewa ke Kvarori pele
Ts'a mararo dinwa mathšila

Hlako di wele Nicosipi
Sephatalhakri se a imela

175

K34/26

95

Macke ikela letsôxa.

Sefema tsôxô le waroba

O feme se a ~~katli~~ Katlilexo.

Sebata se hwelse phaxong maloba

Marapô a Ihlabo dimpya

A ihlabo le batsomi ba malalatle.

Hlako di wele Hlapadiba

Xa a hlaape xa a na kwena

Xa a na selomi se ~~met~~ tseng meeteng.

Tsiboro le wele Bakwena

Le Bakwana ba welse ka loma

Bo bifi bya xo mabaka a phofyane

Hlako di wele Maisupya

A se pipimpi mereping

Taba ye apa kowana

Khuta marama re hwa naye

ie hlapile le rangwane Tšiborong

~~E~~ apere ya xarwe nakeditana

~~E~~ apere lyaka nakeditana

1 Kranyoxa yaka mabaka

re, tsonyame ya bo Kroši

NOTE: page 96 missing from the original document

175

47

134/26

97

Maloka

Maloka va mohwela saxe

O hwelše barwa ba Hulwana

O hwelše dikromo ſakeng.

Ke gema nkatalwana ahlabišwa

Ke mma Seropola a e hlamela

Ke e thomo Ke e phaswa manganeng

Ke Kxwadira ya ba Mamorelele

48

Rakabe

Ke Stuurman sa mmata wa kxoma

Kf tladi ~~ba~~ ba Mphokwane a hlabetsi

A mmakxala a ba Nkwanan

Morudi a fetoxu thaba lyu bu Bothubelo

Xa thubela ba seemela sa bo Malone

Maxanyaka xoja e phala le mafsexa kaxoxanyola

49

Atabatne Mabalane

Ke Mabalane a ba monene

Nkwe se hlara Lexoleng

Hlofetsa makrêma re batametsi

Selô sa maaboya se letše se mphoka. Se re kenyaka sa nama

Se re ke nyaka monna wa xan Masemola

98

175

50

K34/26

Matsobane

Ke Matsobane matsaka-tsaka a lebelô.

Mosimane a ra pelo ts'a xo thala

O re nhlahleleleng ba thaka ts'a marutla

Alesidi di atteng e mphellets'e,

E šetše le lena ba dia sekete.

51

Malema

Kenna ntheo ya bo nka hwa a ba Malema

Ke binne Koti kwaleng la na Mangoxwane.

Madri a thšela cthetha diblare

Nha o ke re mtho waka le m̄dsware a sa phela

Le mafe Kroši Seswai a moselaxe byalsku pudi

Rena manala marabla diblare

52

Matlabyane

Ke nna mpaparilla

Mpuparilla diblora mahlong a metho

Ngwana a tswalwa ke di ponéréla mollo

O tswalwa Ke Mamarepong a na Mathole.

Kare swatlang marulêla,

Re ba sware ka dialla.

Le lesitše marutla le dithšoša

175

K34/26

79

Re re ba oma

Bathšaba ya xama renu marulēla.

53

Xarasa

Ke rexile Lekudukama molomo

Xxoba la šitwa le xo mumra peipi

Malome a Miatla ke dikoloxal bana ba sekola

ke nyaka ya sexang kerekeng

Diabolosi iua xa miroxo Mahluse

Ke boléké bya xo lkekela Xarasa fontein Xarasa

Ke boléké bya bo Rattadi lo Motxopa.

Xe ke sexa ke sexa ka maatla Xarasa

Xe ke e ja ke ja karmaatla Xarasa

Le xe ke lwa ke lwa ka maatla Xarasa.

54

Matia

Kromo tsā ba Matia o pasibē,

Tsā Bakale salang le blaka.

Le a lebona le hoxile letsépe,

Leratwa la xo dula ka moumang.

Dié kon te reg cil

Kromo tsā pele di robile di joko

tsā moraxo di robile teselbaam.

100

175

K34/26

Isa xare di zobile joko Skei

55

Mahabla

Mahabla dinkā wa bo Mmāxāres

Mahabla dinkā o e tā le sese.

C etā lēlapara-hgaka

C etā phōfōlā yammabebē

Ke mableflefe ramasitwa Xāngata a xa hnpullo

Motha xa a re xe i dītua xo ingata melhepa,

La ūtua le xo molebelēla nāahleng.

56

Di Kwata

Ke be ka ba nqua

Ka lla ka re niga

Ba re ke dikwata kwata wa bo nthamane

Xe e le diphola ke yankman a xa-Mathosa

57

Maisiši

Sekaro se ja mabéle a baisa

Mchluwa mmolaya thēmo

Pipati ka nökeng Kuona

Mathsəša matana a Maxaše

Motha xa a re x̄ba nāka dikwalo

175

K34/26

101

A feta le batho ka difaka.

Ke ile xe ke tloxa Mletsi

Isatsi la hlabo xwa boléluwa pula.

Ba re ke zeng Makubyan?

Ka xe nare naka le. fetlchlorile Mlets

Xoma male Motsuane

Makaleme o xoxo Monna

Lebakeng ie bo Lexola

Kotse lu bo Manlatši.

58

Masefako.

Ke makokwe a moseka wa nku.

Hma ke Kxara ka merisi.

Ke lekanhsitsi Makradi le Moropeng.

Monna ke waka a ja xo Kotama.

59

Makwahli

Ke mokwahli a difaka

O tswa Kxara a e kxwahletsé matsoxó

Ngwana wa bo Masemenya

Mokwahli.

102

175

60

K34/26

Manthseko

Ke mothie mpya ya Packlo a ba nareng
Mothie tiša lebelô
Babedi ba xa llaxelso
Ba xa Dikxale tsâ Malapo.

61

Mokwafe

Ke mamanganeta a bo nkakeleng.
Mamanganeta thšoša o ikubile,
O ikubile ka xa tlaba ditlou.
Ke kxoma thšwana a bo maabelo.

62

Mantsau

Mantsau rametkosi e lla
Ramatkosi e llêla Thamaxana
Noka ya mela mebedi ta modikwa
Mantsau ke krosi ya mereleba
Re a xa xêta Mantsau Krosi Mallala

Noka ya sentu e llêtsa sa kao?
E xwele dikota, E xwele dithata.
Nna lekakewa le maatla.

uKanya mela mebedi a Madikwe.

Nna ngwana wa Setsete sa madikwe dikwe

Ke nna wa Setsete xa se na madiba,
Madiba a ne letaba

La modutla Komia.

Nna wa xa Mapalane a Morel.

Motloxola wa Sexwapa Mmadinamela.

63

NHodi

Kere dilâ di àxa thšaba morwa Mathiba

Dingwê di tsia le moetsa tlettolo

Dingwê di tsia le notka ya lewatlê.

Nkabe e se be Mataxa xo Xoma

Ke be ke le Nhlapitta ke Swanetsé.

Kxaola wa bo dia po lesoxana.

64

Maropeng.

Mathedi selô sa mmaka makalo

Mathedi o ~~set~~ xomile dithateng

Ngoba tka xare re be re cipwa tseleng

Re di nwale lo ho Mohlantsi nquwanabo Makrha.

104

175

65

X34/26

Sexwata

lo e Sexwata sa ba Raisiba

Khabokwane a malesela.

Mollabo wa Mrasampoko

Sexwata-kwatela Masila.

Katibana o ka xama klaping.

Mo xo mebila e mentsi

~~Matuba~~

Setle ra le matsuwa mmele

Ke peteng ke lesakana.

Hlaka Hlaka' le moréna Mapanya

Mohla tsafi le lexola nkala

Ke lesse mabitsi ka Swanya bakôkô

Kobô ka lala ke apere phalana

Nareng xa Mmatau a Marase.

66

Mankweng

Mankweng ka meso e xafela

Mankweng Bopedi ke baile

Ke nna pitiki a Mahlatši a barema

Moxale a pitikama dilautsang

I thena merakala dibomilwe difaka?

A-thena ba hwetsa e ka xo sa buša Makroba
krokong?

A-thena xo setše xo buša malome xa Kama?

A-thena hlaxa sa mobu se refle modulo mchokobelo?

Xare xa thaba tše dikxolo xa Kama?

Setemore ^{hthša} maloutsa petlo

Diphalo o fe Maribe mmazo Maribe.

67

Maropeng.

Ke meladi axee meladi

O xee Motlokwa -

Motho a phalana a mmazodikwa

O se re xo dikwa wa rekoloza.

Xo dikwa e se xo bolawa

Motkapa wa tau atona

Wa se bapolwa madibokong.

Nna phalana o e ka-a-kang

Xo o rapêlwa makukuhong?

O xee Motlokwa.

106

175

68

K34/26

Makromo

Ke wa radi-radi di thsasaa.

Wa leihlo o reng o le bo ~~mudi~~

O le borumudi o ze o rumulêla kromo tseso

Nna mottorolo wa Krohla ke a thsangwa.

Wa taa-taa^a ngwana a malemela

Taa taa e tsua lexapeng.

O reng wa ye ke a thsangwa Krohlo

Wa ye mebofelo xa se yaka Krohlo.

Ra ye nna Krohlo te o thsangwa

O bofetswe ke mang?

Wa malemelana apeba a tswakwe

Motho a motela pelo a matome.

Ke nna Kraitsedi wa Matlakalana a Kolobê.

Wa mma lahlang sebeleka

Sebeleka motho se amaja.

Ke ~~e~~-ra wena Mohwa tseleng xa lletwe

!lolala-o ipolaile.

!Ka o ipolaile Ka noši mmalahlang sebeleka

!olepa ke mma le khungwe la blosa.

Nka e le wa bo Lediha laxa thiba tselu leeto

Sekwa bodila sa ngwana Maseexo

Ntsi a ema ka manwana a thlaba.

A érra ka setwane a nambéla.

Mka mokxanya a Mathsaa ke kwallile?

Baire xa Mathsaa ba nkaletsé dikoxo.

Le a mpána nkwa ke xaroxile.

A re : fee nka ke tsere Nahlabidi a Boroka.

Ke tsere masadi a ka hlahlamedupi a Boroka?

Nka mohla e illile melapa e a hala?

69

Mirahlamotsa

Ke leru ke blemaditsa

Ke mnirahlamotsa a xa thsibe - thsibe

Mokxalla a xa - Ramaxabolla.

Ramaxabolla le tau re bekane

Re hlwele re bekana Letsibatang

Ke wa ba lesaka la ba Marulela

Wa manna a Kromo maditabana.

Monna akxomo paparo moraswa a marulela.

Nosekalle

Mantlebeku orwele dirata

Dirata dipedi

Senquê se boyo le ngata ya mehlâNô,

Sengwê se boyo le khinga a letsopa

A thšwanyetšeng bo mmaserobala.

Nike re thšelélé kxa le lesa

Kxa le lesa ke moratša Thšakxalle.

71

Tšatsi-phixima

Tšatsi-phixima a xa ba mamoso a xa-Mahitatsi.

Tšatsi-phixima ke le phaisa batho

Dipitsa xa - Malepo le dikrapa xa dixo

Bahlaka le lengata la xo apera tšie.

O difeditse letsatsi Kxaetsedi ya bo mmamoso.

Ke morôra a ba Phampha a morale thšukudu

A bo Molaki.

Naxa xe e laala ke athlabexa,

Ke rata e sa late morwa Miribe

Ithaka a Morwantkwadi le Sekalakala le Mahlapetsa

A nota a le Mšipa

Ke mapulara a maxolo.

7.5

72

K34/26

109

Phablahla

Phablahla a marutla a manyamane.

Phukubyé a mosadi a xa maxašwa.

Ya lla e hlala matoko.

Tšatsi le ile xe le ya masobelo

Ka bôna nthoša ya mainma ka wiša,

Mmatolodi a nhalau,

Nkwana a pheth ba xa-Matsemela.

73

Tšetšuma

Hlare sa xa mmaphathšidi a thšoroma,

Ra feta ka sâna xe ya dinareng

Ra feta se no honola.

Mahlatsi ba mo tšere kxang kxorong,

Baxe: So yo mošweu ke yo mchulwana,

O swana le lena cithara-mereba.

Mahlatsi kaitšedi ya Raisibe,

Motha a re xaba moratsa Mosima a xa-Mantxa,

A bolaya Ramaxine sa maswika,

Makame a mantlatla Sethlabis.

Molökabyé Krakma o lesoxana

Cioka ciro kataloxe.

Tše dikalo diklo lexaraneng la mathša a maila koma.
 Ke ngwana ntswi le kuvala krolē metokkakeng,
 Thabeng tša xa-Nnywane maswilkeng.

Tau ya pöllā, masoxana va pöllā,
 Ba-papa rabanyana ra thšaba.

O a bolēla thšasa lefaxofaxo,
 Matheta a ba letšele o a dumā,
 A bo mpe a masadi a makrekolo.

Makhatkhadiana, metaxa ke u
 Mna se ju

Makhatkhadiana o re se nwe badila okrobadi a dira
 A dibonwe?

O thealeditsa dintha te di usta

74

Makwakwa

Makwakwa a makxau

Hlako-sekolo sa xa-Ramahalerwa,

O ihopa dikromo monare a huile,

le makxolkwane a hlöka molletši

Kratswitswi a mabyana,

Ngwana bo Ramalesela,

Thoka Tsaka lebette e be lesome.

ke re xe ke betsā ba re xo betsā krosi
 Athena xo betsā Kxatswitswi a mabyana,
 Ngwana ba Ramalesela Mokwakwa.

75

Dikxomo

Tlou thšupyau di tšwa Bolepye;
 Phepelle di tšwa Bokxalaka.

76

Matome.

Matome se ka monyana
 Se ka mothswere a tlatsa
 Mamaakalala a Bolobedu
 Se lala letšosa mokxotheng
 Ma-masoma a modumong
 Bana ba masoma ba saile
 Tsela di ya Kxatla
 Ba sa ile mašero-maxolo.

Koša ya dinaka

Koša ke moraloko o mošolo e o fetaxo moraloko kāmota sethiabeng, kobane e phasamintive xaxolo, xapi ke moraloko o laobwang ke dikroši. Ke moraloko o rutwang sethiabeng ka mephathis.

~~Koša sethiabeng~~ ~~Ke moraloko wa banyana le masoxana. Xapi ke thalotto e valobwang lobateng la khutts xe ix na meprefere.~~

~~Mme e - xe xo se na Meprefere, banyana le masoxana ba xopole thalotto ye.~~

~~Masoxana le banyana ba a krobakana mone ba hlo-ii a ka taba yo ya koša. E tlae re xe ba kwane, ba tla ketha. Nella pole wa bona yo a bitswaxo "Malokwane", le mothusi wa xase ip a bitswaxo "Motscadi-a-Malokwane"~~

~~E tlae re xe ba phethila moren, ba tla rona malokwane y xo yo kicopela. Močati. Mme xe ba dumelitiv, Malokwane o tla botia Motscadi-a Malokwane~~

Xa eta a bota banyana Ce masoxana,
 Xo se be blakane, ba kxethê letstati leo
 Ba tla xo thima ka lona xo bina.

Ka ~~Malona~~ letstati leo malokwane o tla
 Be sva bolandi ka tsela e: Ko kxethwa
 Batho ba ba bede le xa e le ba barao,
 Mme ba betha malokwane. Malokwane
 Jeena o tla etef tra ka xo itia
 Motscadi-a-malokwane. Ka sco r'yalu -
 Ke xore o dumelitewi xo itia motho e
 Mongwe le e mongwe yo a llolang indao
 E ba ibielleng, prasaraneng a mphathio e
 wa kosa ka ntlo le sco itkarabela.

Kosa e celane le manyanya e moxolo
 Ya sethiaba, e lexa metato e ya ngwaxa
 Le ya manyalo le ya dikwetia le di
 aloxa le xo yo relata mehong e mengwe,
 ka malabka a ka bonwang, le xo phadisua
 Le ba bangwe.

Diletso ke manopa le dinaka dinaka
 toeo di ille ka xo fetana di lekantshitewi
 Xa bote ka xo latelélan. Maina a tónia
 sia (1) tsisi (2) tatadi (3) kcosso (4) petodi

(5) Pekotana (6) Montha (7) Morothwana

(8) Lepotxa (9) Lepotxa - le - ~~le~~ Cxolo.

Maina a meropa sia: (1) Kiba

(2) Shitmetso (3) Silakludi (4+) Krabudi.

Kosa e ngwé le e ngwé ena le
moletatio wa yora. Moletio o fiwa ke
Malotwane, minikelö wa yora o fiwa
ke yo mongwé le ys mongwé yo a naco
le tsobo ya minikelö wa yora.

Xe ba thoma xo letsa dinaka,
Malotwane o tla Kiona ka lepatata.
Motscadi - a - Malotwane gena, o ditse
diphoto tsé di ka letsawo, mme yena
o dumelatswe xo Haala diphoto tsé
ka xo letsa lepatata la raxo. Xe a
dio le letsa, dinaka xo tee le meropa
di a homola, ba theolatsa se a se
hololang.

Modiro wa bannyana. He xo setsa
siedisana ka meropa, le xo klatela
le xo rupa dibini ka diphota le maséka.

Kae é kae mo le yang, bannyana ba
Yona, Xapé modiro wa bona o mongwé

Ke xo apeêla masoscana xe ba ile mchong e mengwé. Ke kosa e thile e etswa kxoté ba thlabélwa ditxono. Le xe e etsoe banna ba basolo, kxono ea thlabiwa.

Byalwa kota thibe

Byalwa klôlesong ya batho e be e le ntho e phaxamisitsweng xapé e be e klôkômélwa tħudu. Ke ntho e e be xo e lotkiseditawé medirà e mexolo; byalwa ka; xo rola mħaté, xo rola ngakeng, xo rola basadi bya ngwanaw, xo tħosha setħsila. "Setħsila ke xo kota minni kamixa xo xa ħekku" ċe xo rola xa xabs ġeożxana, ċe xo soxa mettxop. Xo soxa mekxopra ebe e le Modirà o mexolo, Kapobane e be e le jiera Hobò ya Batho ba baso, ċe xo lura matsimha masemong ċe metketeng.

Byalwa ka klôlxiċċa bo be bo nwewa ke batho ba ba xolo ba banna le basadi ba ba se sa repaxo. Xapé byalwa bo be bo nwewa ka se baxxa ja xe.

dikromo di tivelle, xo fihela xe di tsena. Fihela xe motho a be a ka xe xe a nuelle, a diva dilo bia xo se tebaleze, o be a swarwa a kwaswa Bobloto. E ka e le xore batho batte ba thibale xo diva bee mpe sethiabeng.

Mokhodi wa dilo kāmota.

Tumēla ya nena man sethiabeng sa xeo. Keo xore litiatzi ay edi dinaladi Mafikita dithabale mabolo. dikhodi". ke "Thobela wa xa mmakiatla" ngwana a tawala a bea a tsöfala Thobela a se a tla. Lebyale Thobela a salla.

Dilo tše kāmota o di diule ka matikò. Karaboo xo xo ma Kaa laxanthic a l'aitsoaso xore se ke se se tona xoba se se thsadi. Tse se Oli bonasco score ke tše ditoma le tše dithsadi ke batho le more le diphofolo le dixarabi le dinonyana.

M... " o B bona e me ogwé e sa

bag diengwa mone ka xoflota diengwa
ne tsela kobane ke o motona.

~~Phifalo ya letšatsi xoba Ngwedi
Phifalo ya letšapi xoba Ngwedi ke
Mohlolo a moxolo mo bathong xapè e bale
e a ilēlwa. Ne phifalo a ka ba xona
batho ba le mašengong, ba tloxa ba ya
xai, mone la letšila xo kava se e ka
ba xo se tsefile, Kobane Phifalo ya
letšatsi a le e supra leho la kxosi ya
morna. Ne e be e supra ntwa e be
e le ntwa ye batho ba tlaao
bolawa ka bathlo bohlotsi mone
banna ba bolawa kudu le dikomo
tia thopya.~~

Phifalo ya Ngwedi yona e be e bexa
lehu la kxosi ya Mosadi. Ne e be e
bexa ntwa, ke ntwa yes basadi ba
tlaao thopya metse ya fiswa.

Ngwedi.

Ngwedi ke mohlo wa xa Thobela, o a

dinileso xore o sepele ka yona tsela
yo. Xapé mengwedi ya xa-thobela
xa e fele. Kxwedi e ngwé le e
ngwé xo dula ngwedi o Mofsa, o
Motala o hal huvile; félá marapi a
yona ra a tsabye. Ke motho a tsaba
Ke ééna monye Thobela, xore nra a
ile kae.

Xe ngwedi o dutse, bora ba o
Xobela ba re: "Ngwedi - we! Bangwé
ba xatima dibile Kaxong."

Xe ngwedi o ka re xe o dula wa
setkama, o thólla bolwetsi xoba ditaba
tsa xo thóosa. Xe o dutse xabotse o
bonthia khutso.

Ngwedi xe o dutse ke lenaka,
ya ba lebalana - ya ba Kscokolo,
wa ya suping wa hwa. Félá se se
sa hweng ke leina.

Maina a dikxwedi sia: Phatô,
Lexobye, Mahlokhotswe, Semphe,
Thséthsi-Lésébo Lefolo ^{Lefolweng}, Hlatkola Phupu
Morenane Ngwetsi Ngweta.

7.5

K34/26

Mateatai a Kxwedi re masome a
mararo. Re a bala sce re wla dikoma

Ngwesti xe o dula ka Kxwedi ya Phato.
re tseba scobane o re bexa letsatsi

Xe o dula ka Kxwedi ya Lefexobye re
tseba scobane o re bexa mula

Xe o dula ka Kxwedi ya Mahlophlotwe c
re bexa serakane

Xe o dula ka Kxwedi ya Sempho-Ke-Kxote
O bexa mothoro.

Xe o dula ka Kxwedi ya Thoethsi-Lesobo
o bolela Naka. Kapè xe yona ya mapela
a nguraxa

Xe o dula ka Kxwedi ya Lefols o re
bexa xo phof.

Xe o dula ka Kxwedi ya lefolsvana o
re bexa scobane e kxolo

Xe o dula ka Kxwedi ya Hlakola o re
in 3 hlokhlexo ya dikhare.

- o dula ka Kxwedi ya Phupu o re bexa

M. ema

Xe o dula ka Kxwedi ya Morenane o re bexa

pula ya theola.

Xe Ngwedi o dula ka Kawedi ya Ngwetši
o re bexa pula ts'a medupi le xo
klascola disokolo.

Xe o dula ka Kawedi ya Ngweta
o bolela xore motete o moxolo wa
rena batho o fihfile wa xo loma.
ts'a ka masemong.

Maina a dinaledi sia:

Serakane se bonala ka Kawedi ya
Mahloholotwe ka thoko ya Lehlako, ka
natič ya Matla-xosa.

Paka e bonala ka Kawedi ya
Théchéhéséko ka thoko ya Lehlako e
bonala ka tš natič ya Matla-xosa.
Ke yora naledi e Kxaolaxo ngwaxa,
Xape e ne tsibisa scope lebatta la
phefô le fihfile.

Kaxakxala ke dinaledi tše
dißbonabang ha thoko ya
Boklabatsatsi. Dißbonala naktong
ya Matla-xosa ka Kawedi ya

175

K34/26

121

Lefolo.

Dithutlwa Ke dinaledi tše nne
tša xo éta rele ke dithsadi, tša
Morasco ke dipholo, dibonala ka
thokô ya Lehlakô mola e le boixao.
(Southern Cross).

Ke Kacwedi ya Semphe-Ke khotse
Dithutlwa tša ~~dithsadi~~ di a sobela
nne tša ~~dithsadi~~ dipholo di a a -
Komela (Ke xo ne xce di dira byalo
di xoxa raka (mass) xo ne e tswie.

Koscora - Masesco Ke naledi e
bonalang ka thokô ya Boblabab:
tsatsi e tšwa xe xo fifala. Ke
yona. Naledi e xocang boloxas katomokas
Selemela Ke dinaledi tše di
supaso tše di bonalaxo ka thokô
ya Boblababla se bonala natlong
ya xe tsatsi le sa tše di yo
sobela.

Sekarpetšana Ke naledi e
kxotrisang kudu le bateng la
Boblababla o bonala kis. thokô un.

Bodikela. Ka lora lebaka les e bitswa sekwepetsana. Ka lebaka la Manexa e bonala matla-xosa. Ka thokô ya Boklabêla. Ka lora lebaka les e bitswa Maklapolane. Dinaledi tse dingwê tse pedi too dibonalaco. Ka thokô ya Lehlako, e ngwê ke Lehlako sa Senakane e ngwê ke Lehlako sa Naka.

Xapê oso pa na le dinaledi tse dingwê taa pedi sekhophanyana. Ke tse diblophanyana tse pedi se sexolo le se senyenyane maina a tiora sia: Ke Khora le Halana.

No na le molalalladi wa dinaledi (milky-way) le àna o bonala Natiô e ngwê le e ngwê

Seduneedi ke the Maledi e ngwê ya mehuta e tlouang ka lebelo e dinile seedi se se xolo; e tla ye xe

e sobela mme ya duma.

Kapè xo sa na le naledi e ngwé ya mosela e sa keng e bónala. Xe e bónala ke xo re, xo na le Kotse e Kxola, ke xore kxosi ya fase le lengwé e tla hwa. Ko ba xo tla ba le ntwa e Kxola e tla xco iššiny a lefase Kapmotta.

Lexadima

Lexadima he nongana. Na e tie e bolaya motho. Na e ke e dira Kotse. Kotse ya jona ke ya xo kxela mene e se beng xo bolaya batho le xo thäuba dinto.

Modumè wa lexadima he diphers tia nongana ya xona xe e fofa e tópa diboko tóens ba reas he menola.

Pula jona e nešwa he monye Khobéla le xona o e neša ka makwá o matkatsang, Kaxobane o e neša ka dikoxsi. Kaxsi e ya rapéla mne

Xobela a the tötta dithapélo tua xaxwe,
a neäe pula.

Féela pula yóna e ka thibélwa ke
 motho xe a ka diwa selo se sengwé
 sa dithöla, Xoba a hvile mme a
 se a vöhala. Xo xongwé batho ba
 hwetsa xo beilwe dinkxo masemong
 Xoba k Xo Kxokelatiwe mafelets
 masoding. Xe dilò tsos di se tia thöswa
 diphaka pula.

Xapé pula e ka thibélwa ke
 motho yo a ipolaiexo. Ne Kxöi a bora
 pula e se yona ya ne, e tla nyakisa
 xone nna batho ba bo moho yola wa xo
 ipolaya ba ~~mp~~ monolokile ka thwanelo
 na! le xo ba ba neneletše na? Mme
 ice xo hwetsiva xone e se xwa
 diwa selo, ba tla laélwa xone ba
 myake selo se e - - - - - - - - -
 Xoba nthu, xo ne e thibéive mme
 meswane ya yina e Kxothololwe
 xodimo ta lebitla ba xaxwé.
 Ka xo r'yalu ke xone, moho yola

175.

X34/26

125

wa xo ipolaya o filive dijô
tsé a bexo a di belâla.
Kamorasco na fas mwo yola
a ka se sa thibêla pula
Thaba e ngwé ya xo thibêla
pula ke ya Ksionô ya basadi.
Ke mosadi a Konile tsela yu
xawé ya sesadi, a ka thibêla
pula. Se se ka dirang kore
pula ené ke mphotkô wa sa
a mthiwa ke Kcosi xare o
fokiwe mo xo dinexilesco kotsi
yes.

Holêscô ya defase.

Holêxo ya lefase e tsebya ta
nônuanê e e ditîwaxo "Mankokonyana"^b
Lothwe, Kxale Kxale pele xa holêxo
ya dibopya Katsoka, xo be xo na
le monna yo a bexo a bitswa
Mankokonyana. Monna yo eo a be
a phela kua Kodimo a na le
dipheso a se ra mo a ka oulao

126

175

X34 / 26

Kona a iya a le lebelong byala
ka pedlwane. Mone e nle Kaxobane
a be a swanetsie xo ithusa
Kamekla xe a ll a wietsra
dithsila tsia faxwe fase, mne ya
xe Kaxobane a be a se na mo
a ka di wietsang kona, a
~~dotsa dithsila tsia wela fase~~
sebakeng, tsia dula kona.

Mankokonyana oile a dira byale
xofihlêla je xe dithsila tsia
Xaxwé e le thaba yabathaba e
Kisolo. Kisolo, Kaxwaxo thaba yela ya
phusuxa ya bu mphaphathi thaba
ya buswa ya isaphiwa xapé.
Ya busa ya phusuxa xapé xo
fihlela xe e eba fase.

Ka xe xo tsibera kobane motho
xe a ithusa s swanetsie xo
hlapoloxa, le e gêna Mankokonyana
o be a hlapoloxa, mne Mohlapolox
wa Xaxwé s fetoxicile Lewatle.
E nle Kaxobane dithsila le

Xe di blakanane le mchlapolozo
di a nkxa, a fela a ethswa
mase, Mase ao a ile a fetoxa
mats mathsa a maxols le a
manyane. Mo a bexs a ya a
mimilela dikhiba tsä xaxwe xona
e ile ya ba dithaba. E be a
nthsä dinkontodi a diphakla xohle
xohle, ke mo ne bénaxo dithava
di le xohle-xohle.

Xo nile ka tsatsi le lengwé
Mankokonyana a befelwa kudu
kudu a be-ya rothiwa mesokso ya
xaxwe. Mesokso yeo ya xaxwe e bili
dinoka tsé dikkols. Moyu wo wa
xaxwe a s. Onaxo e hile
phefô ya ledimo.

Ka tsatsi le lengwé tsatsi
le ne thini-thini, Mankokonyana a
tswa kudumela e kholo-kholo.
Kudumela yeo i bili pula, on
wa e bina le behoro e sa fela e
ne rothela.

Maina a dithaba

Maina a dithaba tra reso sia:
 Mongarrane, Hlatola, Lebene,
 Mmanitane, Thaba-Rikubudu, Kscatla,
 Krokong, Ngaleng-Badimpong
 Xa-Kama, Xa-Moswedi, Bokala-Hoti
 Xa-Mothudu, Mmaseata, Xa-Matja
 Xa-Notholo, Xa-Kscolomela, Malesa
 Ramatsetsane, Nosabahla, Xa-Kolas
 Hlatlaxanya, Xa-Matsantlane, Xa-Jotka
 Seilaro.

Maina a dinaka: Ke pou le
 Mangosawana.

Me sobe. Mphatelong, Nosodeng-wa
 ditra, Mohlajaneng, Mmabelo,
 Mmaditodi, Hlapabalo le Sebotia

Maina a didiba sia:

Phihladibe, Xa-Kswetsana le
 Mmaditsaka

175

K34126

851

129

Sereto sa Thaba ya Kxatla:

Ke Kxatla Khungwanc matla xale
lwala - lescols la maepa.

Sereto sa Kxotlong: Ke
Motxotlong wa malete"

Thabana - Thiuana Mokweti seletsä
a xa bo marumä

Seilaso. Ke Seilaso seila
ngwetsäi ya xa Moçale.

Thaba ye ya Seilaso, Rothwe Kxale
Kxale ngwetsäi ya xa Moçale i
ile xo nyalwa, mme ya re fia
tsatsi le lengue, ya tšia letswa
a ya Kxonyeng. A tsena ka isti
letsaneng la ka thoko ya leboga a
napa a ile. Le lehona o ba ile
dikxonyeng. G llwe ke anetec.

130

175

X 34 | 26

Thabeng ya Krokong tsile xwa
tse' tswewa ntwa ya xa
xa-Dikxale. Kapé xo tsile xwa iwa
Nauda le ba xa Mamabolo.

Mo dithabeng tse' xo Cwelwé
dintwa tse' dikxolo masaneng a ba
xa-Namabolo le ba xa-Dikxale
ngaleng Motolo le Moswedi.

Thabeng ya xa Motkhudu xa xo ke xo
dula motho, ke yina thiao e
ilaxo kudu, ke Kasobone
e na le mafrika a maxoto as
xo thwexo xo motho a ka
dula xo óna, o tha klaxélwa
ke kotsi.

Mollo o hlodlwe le batso ke xo re
le óna o hlodlwe ke monge Thobela
mohla a hlola batho. Mollo o diswa
ka xo thsekca patlana tse' pedi
manyets a adilwe ha tlase xa

175

X34/26

881

131

hatlana t̄eo. E tha re xe xo
 dutwe xo thsekriwa mōsi o tha
 bōnala 'mne Kamooax mollo o tha
 bōnala o setra o thunsa manyelē
 a le a kētēla.

Mollo xa o f̄iwe mahiteng.
 Ne xo bekway mohumaxadi wa
 Kroši, mellō e tiqwa Kāmokas
 'mne ba t̄lo ba tria mollo mōstē.
 Ke yōna ~~p̄onthā~~ ya xo re mosadi
 yes a ~~bikelsxes~~ ke yōna a
 t̄ilesx̄o sca tawala Kroši.

Ke xo nit̄iwa Kōra mollo
 wa yōna xa o t̄iwe ka nai
 o a thsekswa.

Diksong t̄e di sa ~~mo~~ sweng
 ke Mōmama le mere ya sca
 bēthwa ke thadi le diksong t̄ia
 dinapeng.

Dillo Dilo Tsé di se a swanelang
 xo dula kxaupej xa nollo ke,
 leata la mphis le matkura, ka xore
 matkura a toloxa leata la mphis le
 a thuthupa.

Kilelo ya Nollo.

Banna le masoxana ba ka
 taboxa nollo o fe le o fe, fèda
 nollo wa thabeng ìna xa ba
 swanèla xo o taboxa, kabwane ke
 nollo wa Kòna.

Basadi le bannyanà bona, xa ba
 swanèla xo taboxa nollo le
 xa tee, ka xore yo a taboxas
 nollo, xe thure a ka se ke a
 twala ngwana le xe a ka
 alafisiwa byang le byang.

Nollo o ka tingwa ka metse
 le ka mabu fèda ka ntè xo
 - ilo tsé pedi tsé xo xo
 sa na selo se se dumilawas

K34/26

Xe tima mollo di a tla ilan.
 Xapé mollo o ka bolotwa ka xo
 khupetswa ka melora.

Mollo o thsekwa ka mene e
 mentsi xapé xam xo na more
 o o emetseko mollo o sele.

Mollo wa kxorong ka wa
 banna wa ka xae ke wa basadi
 xo ilua t/a ~~ilua~~ xe moradi a
 ka dulay ~~kxorong ya banna~~, xo
 thwe a ka lwalá kudu kudu. Mosadi
 xe a fibila kxorong o re xo fibila
 a kusama mne a lohia, a koxia
 a bololo bolila se a se nykang.

Meluta ya dikromo

Ka sexaxeto meluta ya dikromo e
 mebeti fela, ke setsalata le
 Sepono.

Hlaxo ya dikromo ka Botkalaka.
 Ke mo xo beso le seema se
 se re xo

Kou-thüpya di tswa Bokkalaka
Bolepye

B Phe pelle di tswa Bokkalaka.

N.B. Phe pelle ki dikromo.

Kou-thüpya ke Batho.

Mosi wa mollo

Ka mehla xe ne bona mollo.
 thunya mosi ne tseba kobane mo
 musi wos, ke matkura a seklare
 mme kxabo ya òna ke mosi
 mosidi. Xe e le se sa dinilexa
 mohlos wo xa se tselye ke motho
 xe e se yina "Thobela wa xa mra
 ke atta ngwana a towatva a
 bega tsozi tsatala Thobela a se
 a tla Chysie" Zo Thobela a sa
 tla. Re tia tla ne tsiba maleatlala
 a kaxwe mohla a thang"

Mebala ya ditixoano se:

swana e Khulwana e thiwana
 e phaswana e nalan a thescana
 e Kawana e hlabana e tsotwana
 e thamaxana e titana e thsekana
 e Kxwerepana e kotswana e
 talana e thongwana e tho tsotwana
 e thungwana e pudutwana le o
 thielana. Mebala yes ke ya ditxoano
 ts'a dithsadi.

Mebala ya ditxoano ts'e ditora se:

Ntso Ntso e Khulong e thsuem
 e phaswa e nala e thsexo e
 Nkwe e hlab a tho tsotwana
 e thamxa e titia e thsebla
 e Kxwerepa e kotswa e tala
 e thoro e tsotwana e thsumu

✓ D. L.

Maina a dinaka tia dikromo

Ke Kunusane, Phantlane, Mapela



Kongbela




Phophophoko



Makwatha



Mante



Thupya



Sekolo



Dineto tia mebala ya
dikromo

Reto sa Kxomo e thamaxana

Mapela a fopi letlatana.

Thamaxana tie eta pele

Kxomo ya ditsi bys boxolo.

Reto sa Kxomo e swana

Ke Malebese Moteléli

Swana ya xo ja lethura.

Reto sa kxomo e txwana

Ke mmattxwana a mosupa,
Mowana mosupa tlala.
Kaia ya thabba e leba maxan.

Reto sa Kxomo e Tschotla

Ke tschotla forohla molo
tia matkura a lleng.

Mmala a mongwi le a mongwi a
botse ae a ~~swanla~~ kxomo, feila
xe a sa e swanla scora aawa,
xa a botse

Kxomo a ya mithe - mongwi le e
mongwi di a swaiva, xe ne di tle
di se sebat xakane le ba ba
bangwi.

Maina a maswo maswayo sia
leoba kobe setkreth le peoluane
ka xe kxomo e le swaiva
se sekole ~~taai~~ no batheng ae
dumaletswe xo niiva ke mang
le mang.

Nosadi wa mohollo a ka e
musa xi a ka kxona xo e réka
Ka mabceé. Le ngwana a ka mus
dikromo tře a di tlxeletseso ke
batuwa ba naxwé.

Lessoana lóna le bona
dikromo ka xo dísetso baho ba
ba bexo le dikromo tře dintai.
Xapè kocomo ke sóna sedimo se sesuto
sa xo robatša bahu ba ba naxo
le dipelaëls.

Mine ya xo ~~dog~~ bolaya ~~as~~ diuò ſei:
Senyabotsa Mosau Chlorurus le
~~birds~~
teleomudi

Kocomo sce e nlasilwe e fetša
kxwedi tře robasco monwana o tec
ya tsvala.

I 10

Wosadi wa moimana

Wosadi wa moimana o be a ilélwa kudu. O be a sa dumelwa xo ya menyameng. O be a sa sepele ka re xa melete ya ditola, o be a sa je dilo too xo tswa metseng, xapé o be a sa ji' dibatana itš tsä manofa.

Klobô ya moimana e be e la motroxopana wa xo - khupetsia npa feéla

Lebollo.

Lebollo ke n̄t̄ e tumisweng, xapé ke n̄t̄ e lluetriwesce. Lebollo le dirilwe xo ba thuto xo bana mo sethiabeng, xo re ba tlè ba tsébè xo Kxalemélwa. Ke thuto ya sco inta bana se meti sa hlxo ya xena ba bass. Sa matiòni ke xo ruta ngwana xo re a be öoro, le xo haona xo g kxotlélala mabothata a liphase, le xo re

ngwana a tlè a tsedè xo ithawara
 ya ne xa melettò. Le xo tseba Boëna
 Kwêla Kéntò e phaxamisitawexo
 Kudu, xapi e beetswe melaô ya
 yora.

Xe banna ba sethsaba ba bona
 cobane bana ba xotsé, banna ba ya
 noçaté xo yo elcia Kcosi ka xa
 lebollo, le rôra xo ya banna ba se
 ba kae. Xe ba Kxodisâne le Kcosi kome
 bana ba ka wetâva, o tla -
 bitia banna ba sethsaba xo boledisâna
 nabi. Banna bala ba xo ya noçale
 xo yo elcia Kcosi ka xa ~~et~~
 lebollo, Kxocore ba sétse ba bone
 xore metkwa ya basinsanyana ba
 ba sesesco ba wela sca e a loka.

Ka se xa xiso sca motho e le
 lisioboro ra a ke a iswu Kiorong
 xe a dinile molato. Ke mo bana i
 wetuwang ita pela lo re ba se thi
 thixa ba dira molato, ba se to ba
 oupa.

Xe krosi e boleto le banna,
 banna ba tha botia a bana ba bona
 xo ne nako ya bona ya xo-wela e
 fihlike. Pololo yes ya xo wela ban-
 ba estabila kudu.

Melaô ya kwela e ca ~~estabila~~
 thwetsweso kudu se:

Bodika xe o bo tsweli xa xo sa
 nêwa molato kxoong.

Motho yo a ka diraxo molato o a
 thopela, cane motse wa caswe o a
 senyaro kafnile sca threko.

Xa xo sa nyalwa, xe e se xe motho
 a ka nthia pudi xoba nku ya
 jélu monutong, ke xona atha nyela.

Motho o he^a dumeluk xa éteka
 mmelela - wa xaxé

Dilo tso tafnotka di be di
 thibela. Kafnotka xa tona
 xofihla xe bodika be aboxa.

Dikwela Kafnotka tia sescasas
 di be di ilélu byalo.

Xo tlosia mahlala wola ba boyo

Xo, xe yo a tsôxo wêla a ka
diwa molato o be a isîwa
Kxorong xo ~~aklola te akholwa te~~
banna. Banna ba tseba xobane
ba ba jëtsexo ka ntë xa ba nene
e ra le bana, e se a tñ hlaa e
ba ba ba ~~ki~~ diwax molato e
mesolo. Ka ~~x~~ ~~riyal~~ kwëla e be e
e thiretëtsa ~~ye~~ Kxolo sethsâfeng.

Polaô ya Motha Ka Boloi

Xe motho a be a ka ne xe a
kwile xwa ba le dipelaêlo tsâ
lore a loiwe, motho yo a be xo
a scopolélwa boloi o be a isîwa
Kxorong xore a akholwe. Mme e
~~na~~ Kxocobane xa ~~je~~ na kifikatse
byo bo-pakaxo polaô ya motho yo,
e xane oco akhola molato.

Mme e tha ne Kxocobane, ba bo
mohu ba na le pelsêlo e Kxolo,
ba tha bitxa motho yo ba xiso

175

Ke moloi ba ya nae mokomeng
 xo ba dihlakong. E tlae xe ba boyo
 xe e bane dihlako di nthitse
 yena boloi, ba mmosaya tseling.
 Ba banthsi xe ba bona xore
 dihlako di ba nthitse, ba lala ba
 thiabile ka xo treba polas yes.
 Käscobane moloi o be a akloara
 ka leku.

~~Polas ya motho ba befedisané.~~

Kablos ya motho xe a ile a
 bolaya motha ba elwa e be e
 le mosadi, ba bo mohu & ba be
 ba fiwa mosadi. Moryane o be
 a beehwa leetsé a tlotswa
 xa botse a kwatamiswa kowong
 a fiwa ba bo mohu.

Polas ya motho ya xo laletsá
 e be e lefiwa ka klös ya
 motho, Käscoré "ya ja e ngwé le yona

112

175

K34/26

(175) e lefa ka blōxō"

Polaō ya motho ya Kotši e be e
lefiwa ka moyana.

Ex. S.175.

18/6/95

B. Thabo
6. (175)

175

Sekuvane ke kosi⁽¹⁾) ke kosi ya
"Mabolo" (O rwe sehl-a⁽²⁾) A lloca
Potswetla i A. Tsema Botswetla
en palama ditshaba.

Masta the might man or old Master.
Maser the mighty man of old.
O Maste Botswetla wa seina Botswetla
wa leso Botswetla wa oga ~~progression~~
wa ya Gantlet wa oga ~~pitcher~~
Motswane wa ya sua Kistwe wa ya
a boyo Bathadi ~~wag~~ wa ya Xa-Makroba
wa Boyo Bratadi.
Stranger of my own country when
myself i am now.

habang thong Ramotla
I have yehova

The contents of the book
refers only to the Kololo Tribe,
and anything not well
understood, will be explained
according to your request. Hoping
you to be satisfied with the
contents there is

yours sincerely
M.N.S. Ragoboyar.

The pages left blank are for the
remarks.

M.N.S. Ragoboyar.